

I N F O R M A C I J A

o zaključivanju Tehničkog aranžmana između Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke i Ministarstva odbrane Kraljevine Španije, ministra Oružanih snaga Republike Francuske, Ministarstva odbrane Republike Italije, Ministarstva odbrane Republike Poljske, Ministarstva odbrane Države Katar, Ministarstva odbrane Crne Gore, Ministarstva odbrane Republike Kipar, Ministarstva odbrane Države Izrael, Ministarstva odbrane Republike Slovenije, Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ministarstva odbrane Republike Indije u pogledu učešća i pružanja podrške zemlje domaćina na vježbi „INIOCHOS-25“

U skladu sa Planom učešća u međunarodnim i nacionalnim vježbama u 2025. godini, Vojska Crne Gore je učestvovala na vježbi „INIOCHOS-25“ u periodu od 24. marta do 11. aprila.

Vježba je izvedena u Republici Grčkoj, a tokom njene realizacije uvježbavale su se taktike, tehnike i procedure taktičkog transporta trupa u sadejstvu sa lovačkom avijacijom, uz blisku dnevnu i noćnu vazduhoplovnu podršku. Na vježbi je učestvovalo dvanaest pripadnika Vojske Crne Gore sa jednim helikopterom Bell-412.

Svrha Tehničkog aranžmana je definisanje obaveza i odgovornosti učesnika i osoblja, kao i osnovnih principa i aranžmana za logističku podršku neophodnu za uspješnu realizaciju vježbe. Dodatno, predmetnim Tehničkim aranžmanom definišu se administrativni, pravni, finansijski i drugi aspekti angažovanja učesnika vježbe.

Član 11 Tehničkog aranžmana predviđa važenje istog sve dok teritoriju države domaćina ne napusti posljednja jedinica ili osoblje države pošiljaoca. Iako je vježba INIOCHOS-25 već realizovana, Tehnički aranžman ostaje na snazi, u finansijske svrhe, sve dok se ne završi posljednja uplata za dobra i usluge koje država domaćin pruža državi pošiljaocu, u skladu sa odredbama predmetnog aranžmana, kao i dok nadležni organi države pošiljaoca ne izvrše naknadu državi domaćinu za pruženu podršku, takođe u skladu sa odredbama ovog Tehničkog aranžmana. Budući da je učešćem pripadnika Vojske Crne Gore na vježbi INIOCHOS-25 nastala finansijska obaveza u iznosu od 4,994,16 eura za utrošeno gorivo, Tehnički aranžman je i dalje na snazi, te ga je potrebno zaključiti.

**Tehnički aranžman
između**

MINISTARSTVA NACIONALNE ODBRANE REPUBLIKE GRČKE

I

MINISTARSTVA ODBRANE KRALJEVINE ŠPANIJE

MINISTRA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE FRANCUSKE

MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE ITALIJE

MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE POLJSKE

MINISTARSTVA ODBRANE DRŽAVE KATAR

MINISTARSTVA ODBRANE CRNE GORE

MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE KIPAR

MINISTARSTVA ODBRANE DRŽAVE IZRAEL

MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE SLOVENIJE

MINISTARSTVA ODBRANE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE INDIJE

U POGLEDU

UČEŠĆA I PRUŽANJA PODRŠKE ZEMLJE DOMAĆINA NA VJEŽBI

„INIOCHOS-25”

SADRŽAJ

<u>Odjeljak br.</u>	<u>Naslov</u>	<u>Strana br.</u>
	UVOD	
ODJELJAK 1	DEFINICIJE	4
ODJELJAK 2	CILJ I SNAGE	5
ODJELJAK 3	IZVRŠENJE HNS-a	7
ODJELJAK 4	OPŠTE OBAVEZE	7
ODJELJAK 5	NADLEŽNI ORGANI	8
ODJELJAK 6	FINANSIJSKE ODREDBE	9
ODJELJAK 7	PRAVNA REGULATIVA	12
ODJELJAK 8	NABAVKE I USLUGE	17
ODJELJAK 9	ODREDBE O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	20
ODJELJAK 10	PRISTUPANJE NOVIH ZEMALJA POŠILJAOCA	20
ODJELJAK 11	ZAVRŠNE ODREDBE	21
ANEKS A	UČEŠĆE DRŽAVA ČLANICA NATO-a	A1-3
ANEKS B	UČEŠĆE DRŽAVE IZRAEL (NIJE NATO ČLANICA)	B1-2
ANEKS C	UČEŠĆE DRŽAVE KATAR (NIJE NATO ČLANICA)	C1-2
ANEKS D	UČEŠĆE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA (NIJE NATO ČLANICA)	D1-2
ANEKS E	UČEŠĆE REPUBLIKE INDIJE (NIJE NATO ČLANICA)	E1-2
ANEKS F	OBRAZAC ZA NOTU O PRISTUPANJU	F1

Ministarstvo odbrane Kraljevine Španije,
Ministar Oružanih snaga Republike Francuske,
Ministarstvo odbrane Republike Italije
Ministarstvo odbrane Republike Poljske
Ministarstvo odbrane Države Katar
Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata
Ministarstvo odbrane Crne Gore
Ministarstvo odbrane Republike Kipar
Ministarstvo odbrane Države Izrael
i Ministarstvo odbrane Republike Slovenije
Ministarstvo odbrane Republike Indije

U daljem tekstu „Strane“

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe odgovarajućih važećih dokumenata koji se shodno tome pozivaju na anekse;

IMAJUĆI U VIDU Sporazum između Strana Sjevernoatlantskog ugovora o statusu njihovih snaga, potpisan u Londonu 19. juna 1951., (U daljem tekstu: NATO SOFA);

IMAJUĆI U VIDU Sporazum između država članica Evropske unije o statusu vojnog i civilnog osoblja upućenog institucijama Evropske unije, u odnosu na štabove i snage koje mogu biti stavljene na raspolaganju Evropskoj uniji u kontekstu pripreme i izvršavanja zadataka iz člana 17 (2) Ugovora o Evropskoj uniji, uključujući vježbe, kako vojnog tako i civilnog osoblja država članica koje je stavljeno na raspolaganju Evropskoj Uniji da djeluje u ovom kontekstu (EU SOFA), potpisan 17. novembra 2003. i stupio na snagu 1. aprila 2019.;

IMAJUĆI U VIDU Glavni memorandum o razumijevanju između Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke i Ministarstva odbrane Države Izrael, potpisan 4. septembra 2011.;

IMAJUĆI U VIDU Sporazum o sprovođenju između Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke i Ministarstva odbrane Države Izrael, potpisan u Atini 28. novembra 2023. godine;

IMAJUĆI U VIDU Sporazum o statusu snaga između Vlade Republike Grčke i Vlade Države Izrael, potpisan 19. jula 2015. godine;

IMAJUĆI U VIDU Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Francuske i Vlade Republike Kipar, potpisan u Parizu 4. aprila 2017. godine;

IMAJUĆI U VIDU Sporazum o uspostavljanju strateškog partnerstva za saradnju u oblasti odbrane i bezbjednosti između Vlade Republike Francuske i Vlade Republike Grčke, potpisan u Parizu 28. septembra 2021. godine; IMAJUĆI U VIDU Sporazum o odbrambenoj i vojnoj saradnji između ministra odbrane Republike Francuske i Ministarstva odbrane Države Izrael, potpisan u Parizu 13. juna 2016. godine;

IMAJUĆI U VIDU Sporazum o vojnoj saradnji između Vlade Republike Grčke i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, potpisan 12. marta 2007. godine;

IMAJUĆI U VIDU Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Grčke i Vlade Republike Indije, potpisan u Nju Delhiju, 7. decembra 1998. godine;

POTVRĐUJUĆI učešće njihovih Oružanih snaga u LIVEX/INVITEX vježbi „INIOCHOS 25“ (U daljem tekstu „Vježba“ ili „INIOCHOS-25“ ili „INH-25“), čiji je domaćin u Grčkoj Helensko ratno vazduhoplovstvo;

PRIHVATAJUĆI da je „INH-25“ nacionalna vazдушna LIVEX/INVITEX vježba, sa multinacionalnim učešćem;

U ŽELJI da se utvrde pravila i principi primjenljivi tokom izvođenja Vježbe, koja će se odvijati na teritoriji Republike Grčke i u međunarodnom vazdušnom prostoru u okviru ATHINAI FIR/HELLAS UIR, koji je u nadležnosti Republike Grčke, u više vremenskih perioda između 31. marta i 11. aprila 2025. i potreba da se reguliše HNS za Vježbu;

DOGOVORENO JE SLEDEĆE:

ODJELJAK 1

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Tehničkog aranžmana (U daljem tekstu: TA), njegovih aneksa i pratećih dokumenata, primjenjuju se sledeće definicije i skraćenice:

1. „INH-25“: Riječ je o LIVEX/INVITEX vježbi koja će se održati na teritoriji Republike Grčke, na kopnu, moru, u vazdušnom prostoru i u međunarodnom vazdušnom prostoru u okviru ATHINAI FIR/HELLAS UIR, koji je pod nadležnošću Republike Grčke, u periodu od 31. marta do 11. aprila 2025. U pitanju je vježba u vazduhu srednje veličine (AIREX) u kojoj se vazduhoplovna baza Andravida, Grčka, koristi kao glavna operativna vazdušna baza.
2. „Zaštita snaga“ (U daljem tekstu: FP): odnosi se na mjere od prijetnji i opasnosti u odnosu na sredstva za zaštitu i minimiziranje ranjivosti osoblja, objekata, opreme, materijala, operacija i aktivnosti, u vezi sa izvođenjem Vježbe, a u cilju očuvanja slobode djelovanja i operativne efikasnosti, doprinoseći uspjehu Vježbe.
3. „Nacija domaćin“ (U daljem tekstu: HN): Republika Grčka.
4. „Strana domaćin“ (U daljem tekstu: HP): Ministarstvo nacionalne odbrane Republike Grčke
5. „Podrška nacije domaćina“ (HNS): Civilna i vojna pomoć koju HN pruža gostujućim snagama (U daljem tekstu: VF) u svrhu učešća na Vježbi. HNS će započeti ulaskom VF na teritoriju HP i nastaviti sve dok VF ne napuste teritoriju.
6. „Nota o pristupanju“ (NOA): NOA gostujuće strane ukazuje na svoju spremnost da poštuje i radi u skladu sa TA kako bi u potpunosti prihvatila njene odredbe ili izrazila bilo kakvu zadržku.
7. „Gostujuća nacija“ (U daljem tekstu: SN): Nacija strane pošiljaoca u svrhu učešća na Vježbi „INH-25“.
8. „Strana pošiljalac“ (U daljem tekstu: SP): Svaka Strana ovog TA koja raspoređuje VF na teritoriji HN kako bi učestvovala na Vježbi.
9. Zahtjev o potrebama (U daljem tekstu: SOR): Dokument koji je pripremljen od strane SP-a i sadrži detalje o snagama i opremi koji će biti raspoređeni i povezanim objektima, snabdijevanju i uslugama potrebnim za podršku operacijama gostujućih jedinica. SOR posebno detaljno navodi standarde, vrstu, nivo i metode podrške potrebne za svaki SP, uključujući naknadu i ostale administrativne procedure specifične za lokaciju, koje su neophodne za pristup HNS-u (koji pruža HP), civilnim agencijama i/ili izvođačima.
10. Treća strana (TP): Svaka država, vlada neki drugi entitet ili osoba koja ne učestvuje na Vježbi.
11. Snage posjetioci (U daljem tekstu: VF) ili trupe: Sve vojne komponente snaga SP-a, uključujući svo osoblje, životinje, materijal i namirnice, zajedno sa svim civilnim komponentama raspoređenim na teritoriji HN u svrhu učešća na Vježbi. Termin takođe uključuje sve brodove, avione, vozila, skladišta, opremu, municiju (osim nuklearnih, radioaktivnih, hemijskih i bioloških materijala) i zalihe, kao i sve resurse za kretanje vazdušnim, kopnenim i morskim prevoznim sredstvima, uključujući servise podrške, kao i lica zadužena za raspoređivanje ili podršku snagama posjetioca.

ODJELJAK 2

SVRHA I SNAGE

1. Svrha ovog TA, aneksa i pratećih dokumenata je da opišu koncept pružanja HNS-raspoređenim gostujućim snagama na teritoriji HN kako bi učestvovala na Vježbi „INH-25“ (potpuno ili djelimično)¹. Pored toga, ovaj TA utvrđuje detaljne procedure i opšte zahtjeve u vezi sa pružanjem HNS-a od strane HN gostujućim snagama tokom učešća na Vježbi „INH-25“.
2. Za potrebe obuke mogu se koristiti i druge dogovorene baze grčkog vazduhoplovstva. Odredbe ovog TA se takođe primjenjuju na VF raspoređene na „INH-25“ i koje djeluju iz HAF baza koje nisu Andravida (LGAD) Vazduhoplovne baze, nakon odobrenja od strane HP-a.
3. Glavni cilj „INH-25“ je da svim Stranama pruži naprednu obuku u veoma realističnom simuliranom borbenom okruženju, poboljšavajući sinergiju i interoperabilnost savezničkih snaga. Detalji u vezi sa oblašću za izvođenje Vježbe, ritmom borbe, učešćem (sredstvima i osobljem) biće detaljno navedeni u odgovarajućem nalogu za vježbe (EXOPORD).
4. U okviru „INH-25“ imamo sledeće događaje i/ili faze:
 - a. Glavna konferencija za planiranje (U daljem tekstu: MPC) i izviđanje terena u okviru Vježbe (SiSu): 15.,16., januar 2025. •
 - b. Završna konferencija za koordinaciju u okviru Vježbe (U daljem tekstu: FCC): 19., 20., februar 2025.
 - c. Faza planiranja Vježbe: 24. februar – 07. mart 2025.
 - d. Faza izvođenja Vježbe 31. mart –11. april 2025.
 - e. Baza domaćina: 117 CW {Andravida AFB (ICAO kod: LGAD)}
 - f. Vazdušne baze za podršku:
 - (1) 116CW {Araxos AFB (ICAO kod: LGRX)}
 - (2) FOB Aktion (ICAO kod: LGPZ)
5. Jedinice SP-a će se shodno tome činiti:
Broj aviona (A/C) i broj osoblja (PAX)
 - a. Španske vazduhoplovne snage (SPAF): 6 x F-18, broj osoblja će biti dogovoren
 - b. Francuske vazduhoplovne snage (FASF): 6 x m-2000, broj osoblja će biti dogovoren
 - c. Italijanske vazduhoplovne snage (ITAF): 6x TORNADO, broj osoblja će biti dogovoren
 - d. Poljske vazduhoplovne snage(POL AF):6 x F-16, broj osoblja će biti dogovoren
 - e. Vazduhoplovne snage države Katara (QE AF): 6 x F-15, broj osoblja će biti dogovoren
 - f. Vazduhoplovne snage Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE AF): 6 x M-2000/9, broj osoblja će biti dogovoren

¹ Termin "Djelimično" označava učešće u određenom vremenskom periodu, aktivnosti ili fazi Vježbe

- g. Crnogorske vazduhoplovne snage (MNE AF): 1 x B-412, broj osoblja će biti dogovoren
- h. Nacionalna garda države Kipar (CNG): Broj osoblja će biti dogovoren
- i. Izraelske Vazduhoplovne snage (IDF): 1x G-550, broj osoblja će biti dogovoren
- j. Slovenske vazduhoplovne snage (SVN AF): 2 PC-9M, broj osoblja će biti dogovoren
- k. Indijske vazduhoplovne snage (IAF): 4x SU-30, broj osoblja će biti dogovoren

ODJELJAK 3

IZVRŠENJE HNS

1. Ovaj TA će biti praćen SOR-om usglāšen sa SP-om i u koordinaciji sa HN-om, koji detaljno navodi svoje zahtjeve.
2. Svaki SP je odgovoran za obezbjeđivanje neophodnih resursa potrebnih za nesmetano i neprekidno učešće na Vježbi. Tokom faze pripreme za Vježbu svaki SP će pratiti proces planiranja HN-a i obezbijediti SN-u sopstveni SOR. Komanda Grčkog vazdušno-taktičkog centra (U daljem tekstu : HATC) će obraditi zahtjev kako bi kompletirala HNS donošenjem „Dogovorenog SOR-a“. Prema sledećem:
 - a. HAFGS/A3, će koordinirati i olakšati logistiku, kretanje, transport, medicinsku, infrastrukturnu i uslužnu podršku koju zahtijevaju SP u okvirima utvrđenim u ovom TA na osnovu zahtjeva o potrebama.
 - b. HNS će biti koordinisan od strane Glavnog tima za planiranje HATC-a tokom MPC i FCC konferencija za planiranje Vježbe. Stoga, kada se identifikuju svi zahtjevi, HP će obezbijediti prihvaćene/ugovorene usluge i proizvode.
3. Svaki SP će biti odgovoran za identifikaciju i informisanje o svojim zahtjevima za FP HATC timu za planiranje. HP će obavijestiti SP o svojim predloženim FP mjerama i ograničenjima. SP-u nije dozvoljeno da čuvaju/obezbjeđuju sopstvene VF u prisustvu naoružanog obezbjeđenja.
4. Tokom MPC-a, ali ne kasnije od FCC-a, sva gore navedena pitanja moraju biti konačno dogovorena.
5. HP će pružiti svu moguću pomoć za pružanje HNS-a u granicama utvrđenim važećim aranžmanima i ovim TA . Dostupnost takve podrške je precizirana u SOR-u.
6. Konačni SOR će potpisati komandant Vazdušno-taktičkog centra Grčkog vazduhoplovstva (komandant HATC-a) kao direktor Vježbe i komandant svake VF. Potpisuje se u dva primjerka, jedan za HP i jedan za odgovarajući SP.

ODJELJAK 4

OPŠTE OBAVEZE

1. **HP:**
 - a. HP će svakom SP-u obezbijediti potrebnu podršku u okviru postojećih kapaciteta i mogućnosti, dok SP potvrđuje da SOR navodi vrstu, količinu i kvalitet tražene podrške. Bilo kakve razlike ili odstupanja HNS-a tokom „INH-25“ moraju se identifikovati na licu mjesta i HP će uložiti sve moguće napore da ih ispuni.
 - b. Obezbiđiće svu potrebnu administrativnu i finansijsku evidenciju/izvode za nadoknadu za sve proizvode– materijale – usluge koje HP pruža VF-u, i biće dostupni za reviziju, po potrebi.
 - c. Koordinira HNS, uključujući izviđanja terena.
 - d. Preduzeće neophodne mjere da pomogne integraciju gostujućih jedinica prilikom korišćenju aerodromskih objekata i infrastrukture kako bi obezbijedio raspoređivanje, operativnost, ulazak, odlazak, privremeno postavljanje i preraspoređivanje VF-a.
 - e. Obezbiđuje objekte i usluge kako je navedeno u SOR-u u skladu sa odredbama člana 5 (Finansijske odredbe) ovog TA.
2. **SP:**
 - a. Učestvovaće u procesu HNS-a.
 - b. Pružiće HN-u sve dodatne informacije koje nisu sadržane u ovom TA, a neophodne su za planiranje HNS-a, što je prije moguće, na zahtjev.
 - c. Identifikovaće zahtjeve HNS-a kroz podnošenje detaljnog SOR-a.
 - d. Nadoknadiće HP-u svaku podršku koju je primio u skladu sa odredbama ovog TA i SOR-a.
 - e. Poštovaće i uvažiti HP zakone o zdravlju, bezbjednosti, zaštiti životne sredine i poljoprivrede, propise i procedure propisane za poligon izvođenja operacija, kao i sve HP zakone i propise za skladištenje, premještanje ili odlaganje opasnih materijala ili municije.
 - f. Podnijeće revidirane HNS zahtjeve čim bude prikladno, a najkasnije 10 dana prije FCC.
 - g. Pridržavaće se HP-ovih preduslova za dobijanje HNS-a.
 - h. Predložiće Međunarodnoj organizaciji civilnog vazduhoplovstva plan leta (FPL) za sve letove prije izvođenja operacija u okviru ATHINAI FIR / HELLAS UIR prema ovom TA.
 - i. SP će biti odgovorni da osiguraju da je njihovo osoblje zdravstveno sposobno za učešće na Vježbi i da u tom kontekstu nemaju nikakvih fizičkih ili ličnih problema.
 - j. Strateška medicinska evakuacija i lična zaštitna oprema će biti odgovornost SP-a.

ODJELJAK 5

NADLEŽNI ORGANI

Nadležni organi za implementaciju ovog TA su:

- a. Za HP: Grčke vazduhoplovne snage (HAF)
- b. Za SP:
 - 1) Španske vazduhoplovne snage (SPAF)
 - 2) Francuske vazduhoplovne snage (FASF)
 - 3) Italijanske vazduhoplovne snage (ITAF)
 - 4) Poljske vazduhoplovne snage (POL AF)
 - 5) Vazduhoplovne snage Države Katara (QE AF)
 - 6) Vazduhoplovne snage Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE AF)
 - 7) Crnogorske vazduhoplovne snage (MNE AF)
 - 8) Nacionalna garda Države Kipar (CNG)
 - 9) Izraelske Vazduhoplovne snage (IDF)
 - 10) Slovenske vazduhoplovne snage (SVN AF)
 - 11) Indijske vazduhoplovne snage (IAF)

ODJELJAK 6
FINANSIJSKE ODREDBE

1. Finansijske smjernice

a. Opšte

- 1) Svi računi za ugovore, potraživanja i plaćanja biće u valuti HN-a (EURO).
- 2) SP će nadoknaditi HP-u obezbijeđeni HNS u skladu sa odredbama ovog TA i na osnovu relevantnog SOR-a prema zahtjevu SP-a.
- 3) SP će nadoknaditi HP-u sve obostrano prihvaćeno - sredstva i usluge koje je HP pružio, osim onih koji su predviđeni bez naknade. Dok se uslovi plaćanja određuju unaprijed, troškovi će biti po tarifama koje važe u trenutku pružanja podrške. Podrška i usluge koje se mogu nadoknaditi su posebno detaljno navedene u SOR-u ili su detaljno navedene u drugim pojedinačnim instrukcijama za snabdijevanje ili usluge.
- 4) Sva oprema koju je HP pozajmio VF-u biće vraćena prije odlaska. Oštećeni pozajmljeni predmeti biće prijavljeni HP-u u trenutku oštećenja. Nadoknadu troškova popravke ili zamjene treba da procijeni HP, a SP će refundirati. Navedena procedura se ne primenjuje na SP, na koju se primenjuje NATO SOFA.
- 5) SP će biti odgovorni za koordinaciju; pravne sporazume i plaćanje trećoj strani dobavljačima ili pružaocima usluga.
- 6) Detaljni finansijski i budžetski aranžmani su specifikovani na osnovu SOR-a ili pojedinačnog naloga za snabdijevanje ili usluge. Svi računi se izmiruju u skladu sa odredbama utvrđenim u ovom TA.
- 7) SP će biti odgovorni da pokriju lične troškove jedinica tokom raspoređivanja, kao što su međunarodni putni troškovi, plate i dnevnice.
- 8) Korišćenje opreme, usluga, objekata koje obezbjeđuje HP u vezi sa vojnim resursima (vazduhoplovstvo, vojska ili pomorska postrojenja ili baze) biće besplatni, gdje je to moguće.
- 9) Obaveza SP-a je da plati bilo koju podršku koju pružaju komercijalni ili civilni izvori.
- 10) HNS, odobren SP-u, naveden je u SOR-u. SP će dati HP-u informacije o kontakt osobi i precizirati način/metodu plaćanja/nadoknade.
- 11) HP je odgovoran za dokumentaciju/fakture utrošenih sredstava u ime SP.
- 12) Ukoliko SP otkaže svoje učešće na Vježbi, nakon što HP potroši sredstva za pružanje podrške u skladu sa SOR-om, pomenuti SP je odgovoran da nadoknadi HP-u sve troškove nastale do trenutka prijema takvog obavještenja o otkazivanju, osim ako je do otkazivanja učešća došlo zbog više sile.
- 13) HP može otkazati učešće na cijeloj ili dijelu Vježbe „INH-25“. Ako je SP potrošio sredstva za podršku učešću (u skladu sa SOR), HP će nadoknaditi SP-u sve troškove nastale do trenutka prijema obavještenja o otkazivanju učešća, osim ako je otkazivanje posledica više sile.
- 14) HP ne naplaćuje SP-u:

- a) Letove ili korišćenje sredstava za obuku (kao što su dometi i vazdušni prostor) tokom Vježbe.
- b) Usluge i opremu na zemlji, koju obezbjeđuje HP za održavanje i rad vazduhoplova, isključujući obezbijeđeni potrošni materijal gdje se zahtijeva refundacija troškova od strane SP u skladu sa ovim TA.

15) HP i SP će zajednički odlučivati o svim dodatnim/nastalim troškovima osim gore navedenih.

b. Procedure plaćanja i nadoknade.

1) Plaćanje opreme ili usluga vrši se na jedan ili više od sledećih načina:

- a) Plaćanje unaprijed od strane SP-a;
- b) Prema važećim aneksima;
- c) SP će obezbijediti sopstvene potrebne količine hidraulične tečnosti i motornog ulja. Prema potrebi, HP laboratorije mogu besplatno obezbijediti analizu ulja.

c. Medicinski finansijski aranžmani

Medicinski aranžmani će biti u skladu sa relevantnim SOFA ili bilo kojim drugim primjenljivim bilateralnim sporazumom ili aranžmanom. U slučaju da ne postoji relevantan SOFA ili važeći sporazum/aranžman, primjenjuju se sledeće odredbe:

- 1) Usluge hitne medicinske pomoći u bazi i korišćenje vojnog transporta, gdje su dostupne, su besplatni.
- 2) Sva lica koje su raspoređene na teritoriju HN moraju prije dolaska ugovoriti odgovarajuće zdravstveno osiguranje kako bi pokrila moguće troškove hospitalizacije.
- 3) Kada pomoć u premještanju povrijeđenog osoblja u bolnicu po izboru SP sa sredstvima HP, zatraži komandant odreda ili bilo koji oficir SP, isti SP prihvata odgovornost za nadoknadu povezanih troškova.
- 4) Osoblje odreda ima slobodan pristup hitnoj medicinskoj pomoći (Role 1²) koju pruža HP u bazi.
- 5) Medicinske usluge izvan Role 1: SP će platiti HN-u za hitnu evakuaciju civilnim medicinskim sredstvima (ambulantnim vozilima), kao i medicinsku njegu pruženu njegovom osoblju u lokalnim civilnim objektima.
- 6) U slučaju hitnog medicinskog transporta povrijeđenog osoblja u civilnu bolnicu HP koja koristi sredstva koja nisu u okviru HP vojno-medicinskog sistema, SP prihvata da nadoknadi pružaocu sve predviđene troškove transporta.
- 7) Troškovi transfuzije krvi, medicinskog materijala, opreme ili usluga dobijenih iz komercijalnih/civilnih izvora, isplaćuju se u skladu sa važećim procedurama za datog pružaoca usluga.

2. Ugovorne smjernice

- a. SP će biti ovlašćeni da direktno sklapaju ugovore za robu i usluge iz komercijalnih izvora i imaće isključivu odgovornost za izvršenje takvih ugovora/kupovina.

² Primarna zdravstvena zaštita

- b. Roba i usluge koje HP pruža SP-u uz nadoknadu će biti dokumentovani u SOR-u i ne zahtijevaju dodatni ugovor.

ODJELJAK 7

PRAVNA PITANJA

1. Disciplina

Podliježe posebnim odredbama u skladu sa odgovarajućim aneksima ovog TA: Osoblje SP-a je pod disciplinskim nadzorom svog komandanta.

2. Nadležnost

Podliježe posebnim odredbama u skladu sa odgovarajućim aneksima ovog TA:

- a. Osoblje SP-a će u potpunosti poštovati i počinovati se zakonima HN-a.
- b. Vlasti HN imaju neisključivo pravo da vrše nacionalnu jurisdikciju u okviru „INH-25“ nad osobljem SP-a u skladu sa zakonom HN.
- c. Svako pravno pitanje će se prvenstveno tretirati konsultacijom između Strana.

3. Usluge vazdušnog saobraćaja / Diplomatsko odobrenje

U skladu sa AIP (Vazduhoplovnim priručnikom)/MAIP (Vojnim vazduhoplovnim priručnikom Grčke), VF mogu da obavljaju letove i druge vazdušne manevre u kontekstu Vježbe, u okviru ATHINAI FIR/HELLAS UIR, samo nakon što dobiju potrebnu dozvolu od Grčkog Ministarstva nacionalne odbrane (za nacionalni vazdušni prostor) i od odgovarajućeg ANSP. Konkretno, SP će se obratiti uobičajenim diplomatskim putevima za dobijanje dozvole (Diplomatsko odobrenje) za ulazak na nacionalnu teritoriju HN, najkasnije 20 radnih dana prije planiranog raspoređivanja. Pored toga, treba dostaviti plan leta za sve letove prije aktivnosti u prostoru ATHINAI FIR/HELLAS UIR.

4. Bezbjednost

Podliježe posebnim odredbama u skladu sa odgovarajućim aneksima ovog TA:

- a. HP će biti odgovoran za bezbjednost objekata, osoblja, opreme i aviona SP-a, dok su unutar HP baze.
- b. Uskladu sa ovim odjeljkom, sve strane će imenovati oficire za bezbjednost, radi međusobne komunikacije i konsultacije o bezbjednosnim pitanjima, pod vođstvom i odgovornošću HP-ovog oficira za bezbjednost.
- c. Najkasnije trideset (30) dana prije početka Vježbe, SP će dostaviti HP-u zvaničan spisak sa imenima, činovima i brojem, pasoša svih članova VF. HP izdaje bezbjednosne identifikacione karte za svo osoblje, svim članovima VF-a, u skladu sa gore navedenim spiskom. Bezbjednosne identifikacione karte služe za odobravanje pristupa poligonima i vojnim jedinicama, koje se koriste tokom Vježbe.
- d. Gostujućim snagama koji ulaze ili napuštaju teritoriju HN vojnim avionima (uključujući iznajmljene civilne avione), brodom, vozom ili automobilom neće biti dozvoljeno nošenje ličnog oružja i bilo koje vrste municije – eksploziva.

5. Zaštita snaga (FP)

Podliježe posebnim odredbama u skladu sa odgovarajućim aneksima ovog TA:

- a. Odgovornosti
HP koordinira FP mjere, sredstva i obaveze. Ovo će uključiti predstavnike partnera SP-a.
- b. Obaveze
 - 1) HP je prvenstveno odgovoran za FP.
 - 2) Nijedna mjera FP neće ni na koji način biti u suprotnosti sa zakonima i propisima HP-a.
- c. Mjere zaštite snaga
 - 1) Sve preduzete mjere imaju za cilj da svedu na najmanju moguću mjeru ranjivost osoblja, objekata, opreme i aktivnosti u odnosu na svaku prijetnju i da očuvaju slobodu djelovanja i operativnu efikasnost Snaga.

- 2) HP će dopustiti na zahtjev prisustvo nenaoružanog osoblja obezbeđenja SP u blizini SP aviona i u blizini spavaonica, u svakom trenutku.
- 3) Detalji u vezi sa FP metodama biće objavljeni u EXOPORD-u.
- 4) Osoblje za zaštitu snaga gostujućih jedinica će se pridržavati uputstava osoblja za zaštitu snaga nacije domaćina i biće u kontaktu u slučaju bilo kakvog zajedničkog pitanja.

6. Zaštita životne sredine

Sve relevantne informacije primjenljivih nacionalnih/domaćih ekoloških propisa ili standarda koje treba poštovati tokom Vježbe su sadržane u EXOPORD-u. Šteta uzrokovana nepoštovanjem standarda koji su naznačeni biće nadoknađena od Strane koja je prouzrokovala štetu.

7. Istraga nezgoda

Podliježe posebnim odredbama u skladu sa odgovarajućim aneksima ovog TA:

- a. U slučaju vazdušne nesreće/incidenta koji uključuje letilicu ili helikopter SP-a, u ATHINAL zoni potrage i spašavanja (SRR) koja se poklapa sa ATHINAL zonom dostupnosti informacija o letu (FIR) kako je definisana u AIP GRČKA i ima posledice po civile i vojno osoblje ili imovinu. Odgovornost za sprovođenje bezbjedonosne istrage biće u skladu sa tim delegirana na HP-ov odbor za istraživanje vazdušnih nesreća i bezbjednost vazduhoplovstva (AAIASB) i na Grčko vazduhoplovstvo uz učešće SP-a.
- b. Ukoliko vojni avion ili helikopter SP-a budu uključeni u nesreću/incident, HP vojna policija je odgovorna za obezbjeđivanje mjesta nesreće/incidenta uz podršku civilnih službi za vanredne situacije ili bezbjedonosnih službi, ako je potrebno.
- c. U slučaju nesreća i/ili incidenata uzrokovanih od strane osoblja SP-a i koji uključuju isključivo opremu (vazduhoplov, uređaje, oružje itd.), imovinu, objekte i osoblje istog SP-a, odgovornost za sprovođenje bezbjedonosne istrage će biti delegirana na isti SP.
- d. Nalazi/izvještaj bilo koje istrage ostaju povjerljivi i strogo dostupni, kao i u svim krivičnim, upravnim, građanskim ili bilo kojim drugim postupcima bilo koje vrste.
- e. U slučaju bilo koje nesreće ili incidenta koji uključuje sredstva dvije ili više Strana (gdje je najmanje jedna od njih država koja nije NATO članica), bezbjedonosna istraga će biti sprovedena od strane zajedničkog odbora za istragu nesreća (uključujući članove svih uključenih Strana) uzimajući u obzir sve relevantne bilateralne ili multilateralne sporazume na snazi. U slučaju odsustva takvih sporazuma ili aranžmana, relevantna nacionalna legislativna zemlje domaćina će biti primjenjiva.

8. Potraga i spašavanje (U daljem tekstu : SAR)

Služba za potragu i spašavanje u Grčkoj je obezbijedena od strane HP, koji je organizovao Vazduhoplovnu i pomorsku službu traganja i spasavanja, odnosno stavio na raspolaganje potrebne objekte.

Da bi se obezbijedila najbliža izvodljiva koordinacija između vazduhoplovnih i pomorskih SAR službi, kako bi se obezbijedila najefikasnija i najefektivnija SAR usluga traganja i spašavanja u regionu potrage i spašavanja (SRR), koordinacioni centri za vazdušno i pomorsko spašavanje su spojeni na istoj lokaciji da rade kao zajednički centar za koordinaciju spašavanja (JRCC) PIRAEUS.

Zajednički spasilačko-koordinacioni centar PIRAEUS nalazi se u gradu Pireju i radi 24 sata dnevno, sa stručnjacima iz Grčkog vazduhoplovstva i Grčke obalske straže.

HP je odgovoran za pružanje SAR usluga u Pirejskom regionu traganja i spašavanja u okviru ATHINAI FIR/ HELLAS UIR, uspostavljenim regionalnim sporazumima ICAO iz 1952. i 1958. koje je odobrio savjet Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i prikazan je u ATS kartama uključenim u ICAO Dokument 7754 – Plan vazdušne navigacije, evropski region.

Detaljne odredbe u skladu sa AIP GREECE i „INH-25“ EXOPORD. Za NATO i države članice Partnerstva za mir (prema ratifikaciji) važi i ATP-10D.

9. Potraživanja

Potraživanja između članica NATO-a će se rješavati u skladu sa članom VIII NATO SOFA. Potraživanja između NATO članica i članica Partnerstva za mir će se rješavati u skladu sa članom I PIP SOFA i članom VIII NATO SOFA. Potraživanja između država koje nisu članice NATO-a, kao i potraživanja između država NATO-a i država koje nisu članice NATO-a takođe niti članice Partnerstva za mir, rješavaće se u skladu sa važećim sporazumima između ovih država. Zahtjevi koji nisu obuhvaćeni nijednim sporazumom biće obrađeni i riješeni u skladu sa zakonom HN-a, uz direktnu isplatu na sledeći način:

- a. U slučaju štete na imovini, povreda ili smrti člana osoblja bilo koje Strane ili treće Strane tokom Vježbe, Strane će riješiti sve odgovarajuće radnje, uključujući tužbe trećih strana koje su prisutne na teritoriji HN-a.
- b. U slučaju štete na imovini, povreda ili smrti člana osoblja bilo koje strane ili treće strane tokom „INH-25“ kao rezultat postupanja Strane, ova Strana će biti odgovorna da izvrši nadoknadu u vezi sa zahtjevima podnijetim zbog šteta, povreda ili smrti uzrokovane na teritoriji HN kao posljedice radnji ili propusta njenog osoblja ili pod njenom odgovornošću.
- c. Svaka Strana će snositi štetu nanijetu njenoj imovini, opremi ili osoblju koja je nastala kao rezultat njene krivice ili nemara tokom „INH-25“ prema ovom TA.

10. Bezbjednost i zaštita informacija

Podliježe posebnim odredbama u skladu sa odgovarajućim aneksima ovog TA:

- a. Sve informacije koje su prema stepeni tajnosti okarakterisane kao KLASIFIKOVANE na nacionalnom nivou a koje se razmjenjuju u vezi sa ovim TA biće korištene, prenošene, čuvane, zaštićene i uništene u skladu sa internacionalnim bezbjednosnim sporazumima između učesnika na Vježbi, što uređuje oblast za zaštitu klasifikovanih informacija.
- b. Neće se vršiti razmjena povjerljivih informacija između dvije Strane, ako između tih Strana nije na snazi nijedan sporazum o bezbjednosti.
- c. Strane će obezbijediti da povjerljive informacije ili materijal koji se razmjenjuje ili potražuje u skladu sa ovim TA budu zaštićeni od daljeg otkrivanja i da se ne daju trećoj strani bez prethodne pismene saglasnosti Strane koja predstavlja izvor tajne informacije.
- d. Svo osoblje VF-a će se pridržavati bezbjedonosnih propisa HP-a. Strane će obezbijediti da se sa svim informacijama ili materijalima koji se objelodane ili stave na raspolaganje posjetiocima postupa u skladu sa odredbama ovog TA.
- e. Svako objelodanjivanje ili objavljivanje informacija u vezi sa aktivnostima u okviru ovog TA biće unaprijed odobreno od strane svih Strana.
- f. Maksimalna klasifikacija informacija u mreži koja se odnosi na Vježbu je „DOSTUPNOST INFORMCIJA VEZANIH ZA VJEŽBU JE STEPENA TAJNOSTI „POVJERLJIVO“ i biće dostupna „SAMO STRANAMA INH-25“.
- g. Nije dozvoljeno da se mrežno pokriće vježbe poveže na bilo koji način sa javnim.

11. ATM (upravljanje vazdušnim saobraćajem) procedure

Podliježe posebnim odredbama u skladu sa odgovarajućim aneksima ovog TA:

- a. Svi letovi van zona segregacije za Vježbu, unutar ATH FIR/HELLAS UIR, moraju u potpunosti da budu u skladu sa relevantnim odredbama AIP Greece. Iz tog razloga, potrebno je prethodno obavještenje putem podnošenja FPL-a odgovarajućoj GRC ATS agenciji prije nego što počne rad u okviru ATHINAI FIR/HELLAS UIR.
- b. Svi letovi unutar odvojenih područja Vježbe moraju u potpunosti da budu u skladu sa EXOPORD-om, pravilima obuke i specijalnim uputstvima (SPINS) koje izdaje komandir vježbe (OCE) i direktor izvođenja Vježbe (EXDIR). HP će obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju prije faze planiranja misije. Pored toga, HP će sprovesti brifinge za upoznavanje nakon raspoređivanja VF-a i prije faze izvođenja Vježbe, kako bi razjasnio relevantne procedure i pružio stalnu podršku u svakom trenutku prema potrebi.

12. LINK-16 Procedure

Podliježe posebnim odredbama u skladu sa odgovarajućim aneksima ovog TA:

- a. Aktivnost LINK-16 u okviru ATHINAI FIR/HELLAS UIR odvija se u skladu sa Grčkim Ugovorom o odobrenju frekvencije (FCA). Ovo je jedini dokument kojeg se moraju pridržavati svi korisnici JTIDS/MIDS koji rade/emituju u okviru ATHINAI FIR/HELLAS UIR. Ovaj dokument je dostupan na internetu.
- b. Dokument zajedničkih Grčkih LINK-16 standardnih operativnih procedura (JGRC L16 SOP) je jedinstveni referentni dokument za korisnike JTIDS/MIDS i one koji su odgovorni za planiranje i izvođenje LINK-16 operacija u okviru ATHINAI FIR/HELLAS UIR. Ovaj dokument je dostupan na internetu.
- c. Digitalna kontrola sredstava opremljenih LINK-16 će se odvijati u skladu sa „INH-25“ parametrima OPTASK LINK-a i odgovarajućim koordinacionim brifingom.
- d. HN ima ograničenu mogućnost za podršku L-16 komunikaciji u MIDS LVT BU2/JTRS. U slučaju da je za korišćenje u MIDS LVT BU2/JTRS potreban kriptološki ključ, SP treba da podnese zahtjev HN-u. Tada će HN dostaviti zahtjev odgovarajućem CONAUTH-u za odobrenje korišćenja ovih kriptoloških ključeva.
- e. U slučaju potrebe SP-a da koristi LINK-16 mrežu sa MIDS terminalom (BU2/JTRS), on će slijediti uputstva GRFCA sporazuma. Ističe se da nije moguće komercijalno upravljati gore pomenutim terminalom u okviru ATHINAI FIR/HELLAS UIR.

13. Važeći zakon u slučaju sukoba između zakonskih odredbi

- a. Ovaj TA se sastoji od glavnog dijela i njegovih aneksa. Glavni dio TA se odnosi na sve Strane i pokriva sve predmete od zajedničkog interesa. Štaviše, ovaj TA uključuje poseban Aneks za članice NATO koje učestvuju na Vježbi i dodatne anekse, sa odredbama specifičnim za druge prijateljske države koje nisu NATO članice, a učestvuju na Vježbi „INH-25“.
- b. U slučaju neslaganja između ovog TA i SOFA ili drugog relevantnog/bilateralnog/multilateralnog sporazuma koji reguliše odnose između Strana, SOFA ili relevantni/bilateralni/multilateralni sporazum ima prednost.
- c. U slučaju incidenta između HP-a i SP-a ili između dva ili više SP-a i u slučaju da se ne primjenjuje SOFA ili drugi relevantan sporazum, primjenjivaće se relevantne odredbe glavnog dijela ovog TA.

14. Smrtni slučajevi

Smrt pripadnika odreda će biti potvrđena u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom HN-a, od strane ovlaštenog ljekara. HP će obavijestiti SP o smrti pripadnika odreda što je prije moguće. Takođe će u najkraćem mogućem roku proslijediti kopiju umrlice nadležnim organima SP. Nadležni organi države SP-a mogu

prenijeti posmrtno ostatke čim ih nadležni organ države HP obavijesti o ovlašćenju.
Transport se vrši u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlje domaćina.

ODJELJAK 8

NABAVKE I USLUGE

1. Svaki SP će navesti HNS zahtjeve HP-u kroz podnošenje detaljnog SOR-a HP-u. HP pruža logističku podršku i usluge prema zahtjevima Strana u SOR-u, uzimajući u obzir nacionalne zahtjeve, potrebe i/ili aktuelnu dostupnost. Da bi se postiglo pravovremeno ispunjenje od strane HP-a, zahtjevi o potrebama će biti razmotreni i dogovoreni tokom MPC-a i dostavljeni HP deset (10) dana prije FCC-a.
2. Nakon zahtjeva i saglasnosti HP-a, gostujućim snagama je dozvoljeno da koriste komunikacione uređaje u bazi u skladu sa HP bezbjedonosnim propisima. Osoblje SP će poštovati propise baze u vezi sa upotrebom takvih uređaja, prema uputstvima HP-a od trenutka raspoređivanja do odlaska svojih snaga.
3. HP pruža SP dobavljačima sledeće nabavke i usluge besplatno po potrebi i prema dostupnosti:
 - a. Hitna medicinska pomoć i hitna stomatološka pomoć, u vojnim objektima;
 - b. HP će pružiti medicinsku pomoć u bazi pripadnicima jedinica pod istim uslovima koji se primjenjuju na medicinsku pomoć Grčkom vojnom osoblju;
 - c. HP će pružiti pomoć kako bi se olakšali kontakti sa grčkim civilnim medicinskim službama (osoblje ili objekti);
 - d. Mrežna komunikacija unutar baze, pristup mreži Vježbe i radio frekvencijama (A/A, A/G, G/G) za olakšavanje operacija jedinica SP-a;
 - e. Vojni utovar i istovar opreme uključujući kvalifikovane operatere za podršku procesu dolaska i odlaska;
 - f. Vazduhoplovna oprema na zemlji u periodu Vježbe;
 - g. Štićeni objekti-prostor za privremeno skladištenje opreme;
 - h. Vojna zaštita raspoređenih vazduhoplova;
 - i. Mape Vježbe;
 - j. Korišćenje objekata za odmor i rekreaciju (sportski objekti, objekti za društvene događaje, itd.);
 - k. Pomoć u dobijanju diplomatskih dozvola, kad god je potrebno zamijeniti avion koji učestvuje iz bilo kog razloga tokom Vježbe;
 - l. Onlajn Vježba Korišćenje računara i/fotokopirnih mašina;
 - m. Kopnene hitne službe (vatrogasne službe, dizalice, itd.). Prije početka aktivnosti letenja Vježbe, uključujući letove upoznavanja, HP i SP će izvestiti i koordinisati svoje timove za spašavanje i hitne slučajeve u vezi sa procedurama za hitne slučajeve i relevantnim detaljima u vezi sa avionima SP;
 - n. Upotreba raspoloživih CO2 aparata za gašenje požara za vazduhoplove;
 - o. Pista i magnetni čistač za čišćenje površine radi zaštite aviona od opasnosti od oštećenja od stranih predmeta.
4. Na zahtjev, HP će, kao podršku SP-u, koordinisati, organizovati i realizovati pružanje sledećih potreba i usluga na osnovu naknade:
 - a. Korišćenje vojnih objekata i područja za potrebe Vježbe kako je dogovoreno u SOR-u.
 - b. Komercijalne komunikacione linije za razmjenu podataka za svrhe koje nijesu direktno povezane sa Vježbom;
 - c. Iznajmljivanje dodatne uz obezbijeđenu kancelarijsku opremu ili sredstva, kao što su fotokopirni/štamparski i ADP oprema i kancelarijski materijal;
 - d. Uređaji za industrijski gas i komprimovani vazduh;

- e. Proizvodi od nafte, ulja i maziva (POL);
 - f. Usluge kateringa, hrana i piće;
 - g. Usluge obroka (naknada u restoranu);
 - h. Medicinski tretman koji nije predviđen od strane HP prema Članu 5.1.c (1);
 - i. Nabavke i usluge prema zahtjevu SOR-a;
5. Ako se tražena podrška ne može obezbijediti, HP će unaprijed obavijestiti VF.
 6. HP procjenjuje traženu podršku i obezbjeđuje je nakon razmatranja nacionalnih zakona, propisa, operativnih zahtjeva, postojećih prioriteta i raspoloživih resursa.
 7. Naknade za pružanje usluga podrške u okviru ovog TA utvrđuju se u skladu sa propisima oružanih snaga HP i stopama važećim u trenutku pružanja podrške.
 8. Administrativne takse su regulisane u skladu sa relevantnim sporazumima između HP i VF, kao što je opisano u odgovarajućim aneksima.
 9. Troškovi za gorivo biće regulisani u skladu sa relevantnim sporazumima između HP i VF, kao što je opisano u odgovarajućim aneksima.
 10. HP pruža uputstva za sklapanje ugovora i pomoć SP na zahtjev. Sve povezane troškove će pokriti SP, podnoseći zahtjev.
 11. Tokom pripremnih i pratećih perioda Vježbe, vojno i civilno osoblje SP može koristiti trpezariju i objekte za rekreaciju u istim uslovima kao i osoblje HP.
 12. U skladu sa SOR-om, HP će obezbijediti objekte/zgrade/površine gostujućim snagama u bezbjednom i čistom stanju. Obezbjedjene prostore ili zgrade treba ostaviti u ispravnom stanju nakon polaska ili privremenog napuštanja. Oštećeni objekti ili troškovi popravke opreme podliježu nadoknadi;

13. Smještaj

HP ne obezbjeđuje smještaj osoblju SP-a tokom Vježbe. Primjenjivaće se posebne odredbe bilateralnih sporazuma ili aranžmana između HN i SP.

15. Transport

- a. HP bezbjedonosne snage koordiniraju pristup bazi i saobraćajne procedure iznajmljenih vozila SP-a, u skladu sa pravilima i propisima baze domaćina. SP treba da obavijeste HP o približnom broju vozila za iznajmljivanje, najkasnije 15 dana prije dolaska, preko odgovornog lica za upravljanje vozilom. Registracija iznajmljenih automobila na osnovu registarske tablice i/ili VIN broja, izvršiće HP osoblje za bezbjednost tokom obrade i po dolasku.
- b. HP obezbjeđuje SP-u, bez dodatnih troškova, specijalna vozila (kamioni i viljuškari) i kvalifikovane operatere, na osnovu dostupnosti. U slučaju da HP ne može da pruži nikakvu uslugu vuče aviona, SP će koristiti sopstvene resurse za takvu uslugu.
- c. Kretanje VF unutar baze zasniva se na korišćenju iznajmljenih vozila SP-a – šatl autobusa.

- d. HP daje ovlaštenje za 2 (dva) ispravno identifikovana SP vozila za iznajmljivanje za pristup liniji leta u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima.
- e. U slučaju da HP obezbijedi vozila za prevoz do SP, trošak korišćenja se obračunava isključivo na osnovu utrošenog goriva. Naknade će biti određene u skladu sa propisima HP oružanih snaga i stopama koje su važeće u vrijeme pružanja podrške.

ODJELJAK 9
ODREDBE O PRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Osoblje SP-a je odgovorno za poštovanje važećih mjera i propisa HN zdravstvene zaštite ili mjera zdravstvene zaštite koje se primjenjuju u zemlji polaska/porijekla.
2. Kvalifikovano osoblje će odmah po dolasku obezbijediti izvještaj o zdravlju i bezbjednosti u vezi sa odgovarajućim primjenljivim mjerama.
3. Svo osoblje koje učestvuje na Vježbi „ INH-25“ će se pridržavati mjera za ublažavanje pandemije, u skladu sa važećim HN i SP propisima.
4. U slučaju izbijanja pandemije među Stranama, HN će odmah obavijestiti Snage učesnice, dati upute i upravljati situacijom. U ovom slučaju komandanti jedinica su odgovorni da obavijeste SP o statusu njegovog/njenog odreda.

ODJELJAK 10

PRISTUPANJE NOVOG SP

1. Svaki novi SP može učestvovati na Vježbi, putem podnošenja Note o pristupanju (NOA), u skladu sa ovim TA kao SP i odgovarajućeg SOR-a.

2. Prijem novog SP na Vježbi „INH-25“ će se procesuirati nakon relevantnih konsultacija između učesnika i biće u skladu sa sledećom procedurom:

- a. Prijem novog SP u sadašnju TA vrši se na osnovu NOA, potpisanog od strane novog SP, čime se novi SP obavezuje da će se pridržavati odredbi sadašnjeg TA i uslova koje mogu postaviti druge Strane.
- b. Početni period važenja NOA je od momenta prijema obavještenja od strane HP-a.
- c. Pristupanje novog SP, stupa na snagu na dan potpisivanja ovog NOA od strane HP. HP će obavijestiti SP o njegovom pristupanju što je prije moguće.
- d. Obrazac NOA može se naći u Aneksu G ovog TA.
- e. Prihvaćeni NOA će potpisati direktor OPERACIJA (A'Branch) Generalštaba grčkog vazduhoplovstva (HAFGS) i odgovarajući komandant vazduhoplovstva novog SP.

ODJELJAK 11

ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj TA i njegovi aneksi stupaju na snagu na dan njihovog potpisivanja najmanje od strane HP-a i jednog SP-a, pod uslovom da se završe njihove interne procedure, potrebne za stupanje na snagu. Za svaku dodatnu Stranu [...], ova TA će se primjenjivati od datuma odgovarajućeg potpisa, pod uslovom da se završe njene interne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu [...]. Ovaj TA će ostati na snagu sve dok posljednja jedinica i/ili osoblje SP-a ne napusti teritoriju HN. Međutim, samo u finansijske svrhe, TA će ostati na snazi sve dok se ne završi posljednja uplata za dobra i usluge koje HP pruža SP u skladu sa odredbama ovog TA, i dok nadležni organi SP ne izvrše naknadu HP-u za pruženu podršku, u skladu sa odredbama ovog TA i njenih pratećih dokumenata, ako je primjenjivo.
2. Sve gore pomenute odredbe ovog TA primenjuju se i na VF – odrede koji su raspoređeni na Vježbi i koji deluju iz Grčkih vazduhoplovnih baza osim Andravida (LGAD) vazduhoplovnih snaga, nakon odobrenja od strane HP.
3. Svi sporovi u vezi sa tumačenjem i primjenom ovog TA biće riješeni konsultacijama i u skladu sa važećim SOFA ili drugim relevantnim sporazumima između HP-a i SP-a ili između SP-a. U vezi sa sporovima između HP-a i SP-a ili između dva ili više SP-a koji nemaju SOFA ili drugi relevantni sporazum, svi sporovi će se rješavati konsultacijama između zainteresovanih Strana na najnižem mogućem nivou.
4. Ovaj TA, njegove anekse i prateće dokumente (Note o pristupanju), potpišaće svi SP i biće im dostavljeni u obliku originalne štampane kopije, napisane na engleskom jeziku.
5. Ovaj TA će biti izmijenjen pismenim obavještenjem koje Strane izdaju najmanje dvadeset (20) dana prije početka „INH-25“. Svaka modifikacija važi samo nakon pismenog odobrenja svih Strana i u skladu sa stavom 1. ovog člana.
6. U slučaju da se ovaj TA prekine, ili se bilo koja od Strana povuče, Strane će pokrenuti konsultacije za rješavanje svih međusobnih finansijskih aranžmana, potraživanja, sporova, bezbjedonosnih pitanja i drugih mogućih oblasti interesa, nastalih usled raskida ili povlačenja TA.
7. Prestanak ili otkazivanje ovog TA ne oslobađa SP od izvršenja obaveza koje su nastale ili ugovorene tokom perioda njegove primjene.
8. Klausula o povlačenju: Svaka Strana može da se povuče sa Vježbe „INH-25“ u skladu sa sledećom procedurom:
 - a. SP koje se povlači će izdati pismeno obavještenje i obavijestiti HP o svojoj namjeri da se povuče, najmanje mjesec dana prije početka Vježbe „INH-25“. Strana koja istupa će platiti sve primjenljive troškove koji mogu nastati kao rezultat ovog povlačenja.
 - b. Otkazni period počinje danom kada HN/HP primi obavještenje o povlačenju. Strana koja se povlači i HN/HP će se odmah međusobno konsultovati kako bi sproveli efekat povlačenja na najpravedniji mogući način.

Za
Ministarstvo Nacionalne odbrane Republike Grčke

POTPIS

IME, PREZIME

Direktor A'BRANCH-OPERACIJA, HAFGS

POZICIJA

DATUM

ATINA, 229 MESOGION AVENUE TGA-1010 PAPAGOU CAMP

LOKACIJA

Za
Ministarstvo odbrane Kraljevine Španije

POTPIS

IME, PREZIME

POZICIJA

DATUM

LOKACIJA

Za
Ministra oružanih snaga Republike Francuske

POTPIS

IME, PREZIME

POZICIJA

DATUM

LOKACIJA

Za
Ministarstvo odbrane Republike Italije

POTPIS

IME, PREZIME

POZICIJA

DATUM

LOKACIJA

Za
Ministarstvo odbrane Republike Poljske

POTPIS

IME, PREZIME

POZICIJA

DATUM

LOKACIJA

Za
Ministarstvo odbrane Države Katar

POTPIS

IME, PREZIME

POZICIJA

DATUM

LOKACIJA

**Za
Ministarstvo odbrane Crne Gore**

POTPIS

KF Gošan Đurđević
IME, PREZIME

ZAMJENIK NAČELNIKA ŠTABA ZA PLANIRANJE, OPERACIJE I
POZICIJA OBUKU VEŠTAČIŠTVA VOJSKE
CELE GORE

DATUM

LOKACIJA

Za
Ministarstvo odbrane Republike Kipar

POTPIS

IME, PREZIME

POZICIJA

DATUM

LOKACIJA

Za
Ministarstvo odbrane Države Izrael

POTPIS

IME, PREZIME

POZICIJA

DATUM

LOKACIJA

Za
Ministarstvo odbrane Republike Slovenije

POTPIS

IME, PREZIME

POZICIJA

DATUM

LOKACIJA

Za
Ministarstvo odbrane Republike Indije

POTPIS

IME, PREZIME

POZICIJA

DATUM

LOKACIJA

Za
Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata

POTPIS

IME, PREZIME

POZICIJA

DATUM

LOKACIJA

ANEKSI	
Aneks A	„UČEŠĆE NATO ČLANICA ”
Aneks B	„UČEŠĆE DRŽAVE IZRAEL” (NIJE NATO ČLANICA)
Aneks C	„UČEŠĆE DRŽAVE KATAR (NIJE NATO ČLANICA)
Aneks D	„UČEŠĆE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA” (NIJE NATO ČLANICA)
Aneks E	„UČEŠĆE REPUBLIKE INDIJE” (NIJE NATO ČLANICA)
Aneks F	„OBRAZAC ZA NOTU O PRISTUPANJU (NOA)”

UČEŠĆE ČLANICA NATO-a

Pored prethodno navedenog u glavnom dijelu TA, sledeće se primjenjuje samo između Strana članica NATO-a.

VAŽEĆI DOKUMENTI:

Sporazum između strana u Sjevernoatlantskom ugovoru o statusu njihovih snaga, potpisan u Londonu 19. juna 1951. godine (u daljem tekstu „NATO SOFA“);

Svi dokumenti NATO-a u vezi sa izvođenjem Vježbe „INH-25“ biće primjenljivi na odredbe ovog TA.

Sledeći dokumenti, indikativno, biće primjenljivi na odredbe ovog TA:

- a. MC 319: NATO principi i politika za logistiku
- b. MC 334: NATO principi i politika za planiranje HNS-a
- c. MC 334: NATO principi i politika za HNS
- d. MC 326: NATO principi i politika medicinske podrške
- e. MC 336: NATO principi i politika za kretanje i transport
- f. Smjernice za operativno planiranje
- g. C-M (2002) 49 od 17. juna 2002: Bezbjednost unutar NATO-a
- h. Važeći NATO sporazumi o standardizaciji (STANAG):
 - 1) STANAG 1059: Slovní kodovi za geografske entitete
 - 2) STANAG 2034: Standardne procedure NATO-a za međusobnu logističku pomoć
 - 3) STANAG 2234: Zajednička doktrina saveznika za HNS
 - 4) STANAG 3101: Razmjena informacija o bezbjednosti letenja
 - 5) STANAG 3102: Saradnja u oblasti bezbjednosti letenja na zajedničkoj teritoriji/vazdušnom prostoru
 - 6) STANAG 3113: Pružanje podrške gostujućem osoblju vazduhoplovi i vozila
 - 7) STANAG 3318: Vazduhoplovnomedicinski aspekti istrage avionskih nesreća i incidenata
 - 8) STANAG 3531: Bezbjedonosna istraga i izvještavanje o nesrećama/incidentima koji uključuju vojne avione, projekte i/ili UAS
 - 9) STANAG 3552: Priručnik za potragu i spašavanje / ATP-10(D)
 - 10) STANAG 3712: Službe za spašavanje i gašenje požara u avionima - Kategorije identifikacije
 - 11) STANAG 3929: Vodič za evaluaciju NATO-ovih službi za spašavanje pri udesu/požarnoj službi
 - 12) STANAG 3971: Dopunjavanje gorivom u vazduhu
 - 13) STANAG 7141: Zajednička NATO doktrina za zaštitu životne sredine tokom vojnih aktivnosti koje predvodi NATO
 - 14) STANAG 7166: Doktrina savezničkih vazduhoplovnih snaga za logistiku
 - 15) Primjenljivi NATO STANAG i smjernice politike za logističku podršku, zaštitu snaga i finansijsku nadoknadu.

FINANSIJSKE ODREDBE

a. Finansijske smjernice

1) Opšte

- a) Za potrebe odredbi HNS-a za Vježbu, gdje su navedene procedure u skladu sa STANAG-om, one se odnose na sve strane koje su članice NATO-a.
- b) Uopšteno govoreći, procedure, kao što je detaljno opisano u STANAG 2034, primenjuju se izmijenjene odredbama navedenim u primjenljivom SOR-u.

2) Procedure plaćanja i nadoknade.

- a) STANAG 2034. (Standardne procedure NATO-a za međusobnu logističku pomoć) Izmirjenje troškova između nacija se vrši u skladu sa STANAG 2034, osim ako nije drugačije navedeno u primjenljivom SOR-u.
- b) STANAG 3113. (Pružanje podrške gostujućem osoblju, avionima i vozilima). Detalji o tim materijalima i uslugama koje besplatno pruža HP i onima za koje SP treba da plati, propisani su u Aneksu A STANAG-u 3113.
- c) Plaćanje opreme ili usluga vrši se na jedan ili više od sledećih načina:
 - 1/ Plaćanje unaprijed od strane SP;
 - 2/ Nadoknada u skladu sa STANAG 2034.

PRAVNA PITANJA

Pravna pitanja se rešavaju u skladu sa odgovarajućim odredbama NATO SOFA i specifičnim relevantnim bilateralnim aranžmanima i ugovorima. Sledeće se primenjuje detaljnije:

a. Carina

Carinske deklaracije i potrebni zahtjevi primenjuju se na osoblje SP, u skladu sa odgovarajućim odredbama NATO SOFA.

b. Granični prelaz

U skladu sa NATO SOFA, VF su ovlašteni da ulaze i napuštaju teritoriju HN radi učešća na Vježbi.

c. Zaštita životne sredine

Šteta uzrokovana nepoštovanjem važećih standarda biće ispravljena od strane nacije koja je prouzrokovala štetu ili će svi mogući zahtjevi biti riješeni u skladu sa članom VIII NATO SOFA, NATO STANAG 7141 EP (Zajednička doktrina NATO-a za zaštitu životne sredine tokom NATO-a vođene operacije i Vježbe), i drugim relevantnim sporazumima i aranžmanima.

d. Istraga nezgoda

Svaka vazдушna nesreća ili incident koji uključuje sredstva obezbijeđena u okviru ovog TA biće predmet istrage u skladu sa odredbama STANAG 3531 (Bezbjedonosna istraga i izvještavanje o nesrećama/incidentima koji uključuju vojne avione, projekte i/ili UAS). Kopija zapisnika o uviđaju biće uručena SP. Iste procedure STANAG 3531 će se takođe primjenjivati u slučaju vazdušne nesreće ili incidenta između SP-a i bilo koje druge članice NATO koja učestvuje na istoj Vježbi.

e. Pravni status

Status VF raspoređenih na teritoriji HN u svrhu učešća na Vježbi „INH-25“, uključujući aktivnosti direktno vezane za raspoređivanje prije i posle Vježbe, biće uređen u skladu sa NATO SOFA i drugim sporazumima koji mogu biti na snazi između HP-a i svakog od odgovarajućih SP-a.

NABAVKE I USLUGE

Prostorije za konzumiranje hrane i obroci

HP će koordinirati i olakšati osoblju SP-a da koristi prostorije za ručavanje i konzumiranje hrane dok je u bazi, prema zahtjevu. Tačnije, osoblju jedinica biće obezbijeđen ručak i/ili večera, uz prethodnu najavu od dvije (2) nedjelje, a čija će se isplata vršiti na lice mjesta (u evrima). U slučaju nedolaska osoblja za svaki naručeni obrok bez prethodne najave 72 sata, SP će nadoknaditi HP-u troškove pripremljenog obroka.

UČEŠĆE DRŽAVE IZRAEL (NIJE NATO ČLANICA)**Pored navedenog u glavnom dijelu TA, primjenjuju se i sledeće****PRIMJENJIVI DOKUMENTI**

Glavni memorandum o razumijevanju između Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke i Ministarstva odbrane Države Izrael, potpisan 4. septembra 2011. godine;

Sporazum o implementaciji između Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke i Ministarstva odbrane Države Izrael, potpisan u Atini 28. novembra 2023. godine;

Sporazum između Vlade Republike Grčke i Vlade Države Izrael o statusu njihovih snaga, potpisan 19. jula 2015. godine;

Aranžman između ministra odbrane Republike Francuske i Ministarstva odbrane Države Izrael o odbrambenoj i vojnoj saradnji, potpisan u Parizu 13. juna 2016. godine;

FINANSIJSKE ODREDBE

Prema gore pomenutim aranžmanima i prema sledećem:

a. Predmet - potrošnja goriva

1. HN će obezbijediti SP, uz plaćanje, gorivo za avione i drugi potrošni materijal. Obezbiđeno gorivo (litri) će biti izračunato i dogovoreno od strane HP i SP na kraju zajedničke „INH-25“ i biće evidentirano i potpisano od strane kontakt osobe sa obje strane.
2. Oba Učesnika se slažu o modelu nadoknade koji kompenzuje troškove avionskog goriva.
3. Cijena goriva obezbijeđenog IDF u Republici Grčkoj biće izračunata na sledeći način:
 - a) Dnevna cijena goriva prema grčkom tržištu goriva bez poreza (PDV).
 - b) Aktuelni PDV od 24% i sve druge naknade na sve komponente cijene goriva.

Vrsta goriva	Jedinice	Cijena (€)	Primjedbe u vezi sa cijenama
JP8	L	Približno x	▪ Cijena će biti izračunata na sledeći način ▪ Dnevna cijena goriva po kursu grčkog tržišta goriva ▪ Aktuelni PDV 24% i sve druge naknade na sve komponente cene ▪ Svi administrativni troškovi od 10% na gornju dnevnu cijenu goriva
Tečni azot	L		
Tečni kiseonik	L		

b. Procedure plaćanja

1. Svaka faktura logističke podrške koju HN pruža SP-u, a koja podliježe budućoj nadoknadi, biće rutinski dokumentovana, koristeći ugovorene fakture na engleskom

jeziku, u 2 (dva) primjerka. Ove priznanice će potpisati oficiri HN i SP koji su unaprijed ovlašteni za ovu svrhu.

2. Troškovi dobara i usluga dobijenih u okviru ovog TA biće izračunati na osnovu vrijednosti u evrima na dan potrošnje.
3. Na kraju aktivnosti obuke, gorepomenuti službenici (Kontakt osobe) će pregledati i potvrditi fakture prikupljene tokom zajedničke Vježbe. Sva plaćanja za logističku podršku koju pruža HN, biće realizovana u roku od 90 (devedeset) dana od podnošenja formalnih faktura SP kontakt osobi.
4. Ovlaštene kontakt osobe za fakturisanje i izvršenje plaćanja, prema redosledu, biće:

a) Za HP:

- 1) Usklađivanje i poravnanje transakcija prema ovom TA je:

Direktorat za snabdijevanje – odjeljenje za podršku

Nafta – ulje – maziva

Šef odsjeka

Tel.: +302106593741

Email: c74.hafgs@haf.gr

- 2) Primanje i raspoređivanje sredstava za narudžbe u okviru ovog TA je:

Cpt (F) Apostolos LAZAKIS

Generalštab grčkog vazduhoplovstva

Finansijski i logistički centar/CDO 229, Messogion Avenue ,

TGA-1010 Papagou Camp 15561 Atina, GRČKA

Tel: +302106592915

Faks: +302106592935

Email: olka.hafgs@haf.gr

b) Za SP:

POPUNITE ODGOVARAJUĆE PODATKE

5. Plaćanja će se vršiti u evrima putem transfera novca.
6. Troškove nabavljene robe i usluga SP će uplatiti na žiro račun:
Banka Grčke / Centrala
Swift kod (BIC): BNGRGRAA
IBAN: GR 1001000240000000023234479
(br.: 2323447/9 HAFGS/FLC/CDO SJEDIŠTE BANKE
GRČKA)
7. Robe i usluge koje se dobijaju iz javnog ili privatnog sektora biće isporučene putem ugovora koje će direktno potpisati SP sa tim izvođačima i dobavljačima.
8. Na zahtjev SP-a, HP može preuzeti koordinirajuću ulogu kako bi olakšao sklapanje ugovora između vlasti SP-a i ugovarača. SP će biti isključivo odgovoran za plaćanje pružene robe i usluga.

NABAVKE I USLUGE

Obroci i konzumiranje hrane

Prema MPC i FCC ZAPISNICIMA i EXOPORD.

PRAVNA RAZMATRANJA

Obrađuju se u skladu sa odredbom odjeljka 7.

UČEŠĆE DRŽAVE KATAR (NIJE NATO ČLANICA)**Pored navedenog u glavnom dijelu TA, primjenjuju se i sledeće****FINANSIJSKE ODREDBE**

Prema gore navedenim aranžmanima i prema sledećem:

a. Predmet - potrošnja goriva

1. HP će obezbijediti SP, uz plaćanje, gorivo za avione i drugi potrošni materijal. Dostavljeno gorivo (litri) će HP i SP izračunati i prihvatiti na kraju Vježbe i biće zabilježeno i potpisano od strane kontakt osoba sa obje strane.
2. Obje strane prihvataju model nadoknade koji kompenzuje troškove mlaznog goriva.
3. Cijena goriva obezbijeđenog za **QE AF** u Republici Grčkoj biće izračunata na sljedeći način:
 - d) Dnevna cijena goriva prema grčkom tržištu goriva bez poreza (PDV).
 - e) Aktuelni PDV od 24% i sve druge naknade na sve komponente cijene goriva.
 - f) **Svi administrativni troškovi** od 10% na gore navedenu dnevnu cijenu goriva

Vrsta goriva	Jedinice	Cijena (€)	Primjedbe u vezi sa cijenama
JP8	L	Približno x	▪ Cijena će biti izračunata na sledeći način ▪ Dnevna cijena goriva po kursu grčkog tržišta goriva ▪ Aktuelni PDV 24% i sve druge naknade na sve komponente cijene ▪ Svi administrativni troškovi od 10% na gornju dnevnu cijenu goriva
Tečni azot	L		
Tečni kiseonik	L		

b. Procedure plaćanja

- 1) Svaka faktura logističke podrške koju HP pruža SP-u, a koja podliježe budućoj nadoknadi, biće rutinski dokumentovana, korišćenjem prihvaćenih faktura na engleskom jeziku, u 2 (dva) primjerka. Ove priznanice će biti potpisane od strane HP i SP oficira koji su unaprijed ovlašteni za ovu svrhu.
- 2) Troškovi roba i usluga dobijenih u okviru ovog TA biće izračunati na osnovu vrijednosti u evrima na dan potrošnje.
- 3) Na kraju aktivnosti obuke, gore pomenuti oficiri (kontakt osobe) će pregledati i potvrditi fakture prikupljene tokom Vježbe. Sva plaćanja za logističku podršku koju pruža HP treba da se izvrše u roku od 90 (devedeset) dana od podnošenja formalnih faktura SP kontakt osobi.
- 4) Dogovorene kontakt osobe za fakturisanje i izvršenje plaćanja :

a) Za HP:

1/ Usklađivanje i poravnanje transakcija prema ovom TA je:

Direktorat za snabdijevanje odsjek za podršku

Nafta – ulje – maziva

Šef odsjeka

Tel.: +302106593741

Email: c74.hafqs@haf.gr

2/ Primanje i raspoređivanje sredstava za naloge u okviru ovog TA je:

Cpt (F) Apostolos LAZAKIS
Generalštab grčkog vazduhoplovstva
Finansijski i logistički centar/CDO 229, Messogion Avenue
TGA-1010 Papagou Camp, 15561 Atina, GRČKA
Tel: +302106592915
Faks: +302106592935
Email: olka.hafgs@haf.gr

b) Za SP

POPUNITE ODGOVARAJUĆE PODATKE

- 5) Plaćanje se vrši u evrima putem transfera novca.
6) Troškove nabavljene robe i usluga SP uplaćuje na sledeći bankovni račun:

Banka Grčke / Centrala
Swift kod (BIC): BNGRGRAA
IBAN: GR 1001000240000000023234479
(br.: 2323447/9 HAFGS/FLC/CDO SJEDIŠTE BANKE
GRČKA)

- 7) Robe i usluge koje se dobijaju od javnog ili privatnog sektora se isporučuju putem ugovora koje direktno potpisuje SP sa tim izvođačima i dobavljačima.
8) Na zahtjev SP-a, HP može preuzeti ulogu koordinacije kako bi olakšao sklapanje ugovora između organa vlasti SP-a i ugovarača. SP je isključivo odgovoran za plaćanje pružene robe i usluga.

NABAVKE I USLUGE

Obroci i konzumiranje hrane

Prema MPC, zapisnicima FCC i EXOPORD.

PRAVNA PITANJA

Obrađuju se u skladu sa odredbom odjeljka 7.

UČEŠĆE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA (Zemlja koja nije NATO članica)

Pored navedenog u glavnom dijelu TP, primjenjuju se i sledeće

PRIMJENJIVI DOKUMENTI

Sporazum o vojnoj saradnji između Vlade Republike Grčke i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, potpisan 12. marta 2007. godine;

FINANSIJSKE ODREDBE

Prema gore navedenim aranžmanima i prema sledećem:

a) Predmet – potrošnja goriva

1. HP će obezbijediti SP, uz plaćanje, gorivo za avione i drugi potrošni materijal. Dostavljeno gorivo (litri) će HP i SP izračunati i prihvatiti na kraju Vježbe „INH-25“ i biće zabilježeno i potpisano od strane kontakt osobe sa obje strane.
2. Obje strane prihvataju model nadoknade koji kompenzuje troškove mlaznog goriva.
3. Cijena goriva obezbijeđenog za UAEAF u Republici Grčkoj biće izračunata na sledeći način:
 - a) Dnevna cijena goriva prema grčkom tržištu goriva bez poreza (PDV).
 - b) Aktuelni PDV od 24% i sve druge naknade na sve komponente cijene goriva.
 - c) Svi administrativni troškovi od 10% na gornju dnevnu cijenu goriva

Vrsta goriva	Jedinice	Cijena (€)	Primjedbe u vezi sa cijenama
JP8	L	Približno x	▪ Cijena će biti izračunata na sledeći način ▪ Dnevna cijena goriva po kursu grčkog tržišta goriva ▪ Aktuelni PDV 24% i sve druge naknade na sve komponente cijene ▪ Svi administrativni troškovi od 10% na gornju dnevnu cijenu goriva
Tečni azot	L		
Tečni kiseonik	L		

b) Procedure plaćanja

- 1) Svaka faktura logističke podrške koju HP pruža SP-u, a koja podliježe budućoj nadoknadi, biće rutinski dokumentovana, korišćenjem prihvaćenih faktura na engleskom jeziku, u 2 (dva) primjerka. Ove priznanice će biti potpisane od strane HP i SP oficira koji su unaprijed ovlašteni za ovu svrhu.
- 2) Troškovi roba i usluga dobijenih u okviru ovog TA biće izračunati na osnovu vrijednosti u evrima na dan potrošnje.
- 3) Na kraju aktivnosti obuke, gorepomenuti oficiri (kontakt osobe) će pregledati i potvrditi fakture prikupljene tokom Vježbe. Sva plaćanja za logističku podršku koju pruža HP treba da se izvrše u roku od 90 (devedeset) dana od podnošenja formalnih faktura SP kontakt osobi.
- 4) Ovlaštene kontakt osobe za fakturisanje i izvršenje plaćanja:

a) Za HP:

- 1) Usklađivanje i poravnanje transakcija prema ovom TA je:
Direktorat za snabdijevanje - odjeljenje za podršku
Nafta – ulje – maziva
Šef odsjeka
Tel.: +302106593741
Email: c74.hafgs@haf.gr
- 2) Primanje i raspoređivanje sredstava za narudžbe u okviru TA je:
Cpt (F) Apostolos LAZAKIS
Generalštab grčkog vazduhoplovstva
Finansijski i logistički centar/CDO 229, Messogion Avenue, TGA-1010 Papagou
Camp, 15561 Atina - GRČKA
Tel: +302106592915
Faks: +302106592935
Email: olka.hafgs@haf.gr

b) Za SP:

UNIJETI ODGOVORAJACE PODATKE

5. Plaćanje se vrši u evrima putem transfera novca.

6. Troškove nabavljenih dobara i usluga SP plaća na sledeći bankovni račun:

Banka Grčke / Centrala
Swift kod (BIC): BNGRGRAA
IBAN: GR 1001000240000000023234479
(br.: 2323447/9 HAFGS/FLC/CDO SJEDIŠTE BANKE
GRČKA)

7. Robe i usluge koje se dobijaju od javnog ili privatnog sektora se isporučuju putem ugovora koje direktno potpisuje SP sa tim izvođačima i dobavljačima.

8. Na zahtjev SP-a, HP može preuzeti ulogu koordinacije kako bi olakšao sklapanje ugovora između vlasti SP-a i ugovarača. SP je isključivo odgovoran za plaćanje pružene robe i usluga.

NABAVKE I USLUGE

Obroci i konzumiranje hrane

Prema MPC, izvještaju sa FCC i EXOPORD.

PRAVNA RAZMATRANJA

Obrađuju se u skladu sa odredbom odjeljka 7.

UČEŠĆE REPUBLIKE INDIJE (DRŽAVA KOJA NIJE NATO ČLANICA)**Pored navedenog u glavnom dijelu TA, primjenjuju se i sledeće****PRIMJENJIVI DOKUMENTI**

Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Grčke i Vlade Republike Indije, potpisan u Nju Delhiju, 7. decembra 1998. godine;

FINANSIJSKE ODREDBE

Prema gore navedenim aranžmanima i prema sledećem:

a. Predmet - potrošnja goriva

1. HP će obezbijediti SP, uz plaćanje, gorivo za avione i drugi potrošni materijal. Dostavljeno gorivo (litri) će HP i SP izračunati i prihvatiti na kraju Vježbe „INH-25“ i biće evidentirano i potpisano od strane kontakt osoba sa obje strane.
2. Obje strane prihvataju model nadoknade koji kompenzuje troškove mlaznog goriva.
3. Cijena goriva obezbijeđenog za IAF u Republici Grčkoj biće izračunata na sledeći način:
 - a) Dnevna cijena goriva prema grčkom tržištu goriva bez poreza (PDV).
 - b) Aktuelni PDV od 24% i sve druge naknade na sve komponente cijene goriva.
 - c) Svi administrativni troškovi od 10% na gornju dnevnu cijenu goriva

Vrsta goriva	Jedinice	Cijena (€)	Primjedbe u vezi sa cijenama
JP8	L	Približno x	▪ Cijena će biti izračunata na sledeći način ▪ Dnevna cijena goriva po kursu grčkog tržišta goriva ▪ Aktuelni PDV 24% i sve druge naknade na sve komponente cijene ▪ Svi administrativni troškovi od 10% na gornju dnevnu cijenu goriva
Tečni azot	L		
Tečni kiseonik	L		

b. Procedure plaćanja

- 1) Svaka faktura logističke podrške koju HP pruža SP-u, a koja podliježe budućoj nadoknadi, biće rutinski dokumentovana, korišćenjem prihvaćenih faktura na engleskom jeziku, u 2 (dva) primjerka. Ove priznanice će biti potpisane od strane HP i SP oficira koji su unaprijed određeni za ovu svrhu.
- 2) Troškovi roba i usluga dobijenih u okviru ovog TA biće izračunati na osnovu vrijednosti u evrima na dan potrošnje.
- 3) Na kraju aktivnosti obuke, gorepomenuti oficiri (kontakt osobe) će pregledati i potvrditi fakture prikupljene tokom Vježbe. Sva plaćanja za logističku podršku koju pruža HP treba da se izvrše u roku od 90 (devedeset) dana od podnošenja formalnih faktura SP kontakt osobi.

- 4) Ovlaštene kontakt osobe za fakturisanje i izvršenje plaćanja:

c) Za HP:

1/

Usklađivanje i poravnanje transakcija prema ovom TA je:

Direktorat za snabdijevanje – odjeljenje za podršku
Nafta – ulje – maziva
Šef odsjeka

Tel.: +302106593741
Email: c74.hafgs@haf.gr

2/ Primanje i raspoređivanje sredstava za narudžbe u okviru TA je:

Cpt (F) Apostolos LAZAKIS
Generalštab grčkog vazduhoplovstva
Finansijski i logistički centar/CDO 229, , Messogion Avenue
TGA-1010 Papagou Camp, 15561 Atina, GRČKA
Tel: +302106592915
Faks: +302106592935
Email: olka.hafgs@haf.gr

d) **Za SP:**

POPUNITE ODGOVARAJUĆE PODATKE

- 5) Plaćanje se vrši u evrima putem transfera novca.
- 6) Troškove nabavljene robe i usluga SP uplaćuje na sledeći bankovni račun:
Banka Grčke / Centrala
Swift kod (BIC): BNGRGRAA
IBAN: GR 1001000240000000023234479
(br.: 2323447/9 HAFGS/FLC/CDO SJEDIŠTE BANKE
GRČKA)
- 7) Robe i usluge koje se dobijaju od javnog ili privatnog sektora se isporučuju putem ugovora koje direktno potpisuje SP sa istim izvođačima i dobavljačima.
- 8) Na zahtjev SP-a, HP može preuzeti ulogu koordinacije kako bi olakšao sklapanje ugovora između organa vlasti SP-a i ugovarača. SP je isključivo odgovoran za plaćanje pružene robe i usluga.

NABAVKE I USLUGE

Obroci i konzumiranje hrane

Prema MPC, izvještaju sa FCC i EXOPORD.

PRAVNA RAZMATRANJA

Obrađuju se u skladu sa odredbom odjeljka7.

OBRAZAC ZA NOTU O PRISTUPANJU (NOA)

Nota o pristupanju za učešće u podršci nacije domaćina (HNS) i finansijske i druge obaveze utvrđene u Republici Grčkoj za Vježbu „INH-25“.

Ministarstvo nacionalne odbrane(SP),
koju predstavlja.....

Odlučivši da njene Oružane snage učestvuju na Vježbi „INH-25“.

Želeći da učestvuju u aranžmanima u vezi sa HNS-om i finansijskim i drugim obavezama HN-a i drugih SP-a, u vezi sa podrškom Oružanih snaga tokom Vježbe.

BIRA DA UČESTVUJE I DA SE PRIDRŽAVA ODREDBA UREĐENIM:

Tehničkim aranžmanom (TA) i njegovim aneksima između Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke, Ministarstva odbrane Kraljevine Španije, Ministra Oružanih snaga Republike Francuske, Ministarstva odbrane Republike Italije, Ministarstva odbrane Republike Poljske, Ministarstva odbrane Države Katar, Ministarstva odbrane Crne Gore, Ministarstva odbrane Republike Kipar, Ministarstva odbrane Države Izrael, Ministarstva odbrane Republike Slovenije, Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ministarstva odbrane Republike Indije u vezi sa učešćem i pružanjem HNS-a za „INH-25“, koja počinje 31. marta 2025. godine i to:

Kao učesnik kojeg predstavlja SP za planiranje, pripremu i izvođenje Vježbe kroz gore pomenuti TA i Aneks A (Aneks A koji se primjenjuje samo na članice NATO-a), [Tamo gdje je potrebno navesti rezerve, sledeća formulacija se može dodati u rečenici: "podložno sledećim rezervama:", a zatim navedite rezerve ako je potrebno]

Za Ministarstvo nacionalne odbranekao SP:

.....
.....
.....

Datum:

Technical Arrangement

between the

MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE HELLENIC REPUBLIC

And

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN

THE MINISTER OF THE ARMED FORCES OF THE FRENCH REPUBLIC

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE STATE OF QATAR

THE MINISTRY OF DEFENCE OF MONTENEGRO

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE STATE OF ISRAEL

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE UNITED ARAB EMIRATES

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDIA

REGARDING

**THE PARTICIPATION AND THE PROVISION OF HOST NATION SUPPORT
FOR THE EXERCISE**

“INIOCHOS-25”

CONTENTS

<u>Section No.</u>	<u>Heading</u>	<u>Page No.</u>
	INTRODUCTION	
SECTION 1	DEFINITIONS	5
SECTION 2	PURPOSE AND FORCES	6
SECTION 3	EXECUTION OF HNS	8
SECTION 4	GENERAL RESPONSIBILITIES	9
SECTION 5	COMPETENT AUTHORITIES	10
SECTION 6	FINANCIAL PROVISIONS	11
SECTION 7	LEGAL PROVISIONS	14
SECTION 8	SUPPLIES AND SERVICES	19
SECTION 9	HEALTH SPECIFIC PROVISIONS	22
SECTION 10	ACCESSION OF A NEW SP	23
SECTION 11	FINAL PROVISIONS	24
ANNEX A	NATO MEMBERS PARTICIPATION	A1-3
ANNEX B	STATE OF ISRAEL PARTICIPATION (Non NATO)	B1-2
ANNEX C	STATE OF QATAR PARTICIPATION (Non NATO)	C1-2
ANNEX D	UNITED ARAB EMIRATES PARTICIPATION (Non NATO)	D1-2
ANNEX E	REPUBLIC OF INDIA PARTICIPATION (Non NATO)	E1-2
ANNEX F	TEMPLATE FOR NOTE OF ACCESSION	F1

The Ministry of National Defence of The Hellenic Republic

And ,

The Ministry of Defence of The Kingdom of Spain
The Minister of The Armed Forces of The French Republic
The Ministry of Defence of The Italian Republic
The Ministry of Defence of The Republic of Poland
The Ministry of Defence of The State of Qatar
The Ministry of Defence of the United Arab Emirates
The Ministry of Defence of Montenegro
The Ministry of Defence of The Republic of Cyprus
The Ministry of Defence of The State of Israel
The Ministry of Defence of The Republic of Slovenia
The Ministry of Defence of The Republic of India

Hereinafter referred to as the "Participants"

HAVING REGARD TO the provisions of the respective applicable documents referred to in the Annexes accordingly;

HAVING REGARD TO the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, signed in London on 19 June 1951, (hereinafter referred to as "the NATO SOFA");

HAVING REGARD TO the Agreement between the Member States of the European Union concerning the status of military and civilian staff seconded to the institutions of the European Union, of the headquarters and forces which may be made available to the European Union in the context of the preparation and execution of the tasks referred to in Article 17 (2) of the Treaty on European Union, including exercises, and of the military and civilian staff of the Member States put at the disposal of the European Union to act in this context (EU SOFA), signed on 17 November 2003 and entered into force on 01 April 2019;

HAVING REGARD TO the Principal Memorandum of Understanding between the Ministry of National Defense of the Hellenic Republic and the Ministry of Defense of the State of Israel, signed on 04 September 2011;

HAVING REGARD TO the Implementing Agreement between the Ministry of National Defense of the Hellenic Republic and the Ministry of Defense of the State of Israel, signed in Athens on 28 November 2023;

HAVING REGARD TO the Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the State of Israel regarding the Status of their Forces, signed on 19 July 2015;

HAVING REGARD TO the Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Cyprus on Defence cooperation, signed in Paris on 4 April 2017;

HAVING REGARD TO the Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Hellenic Republic for the establishment of a strategic partnership for cooperation in defence and security matters, signed in Paris on 28 September 2021;

HAVING REGARD TO the Arrangement between the Minister of Defence of the French Republic and the Ministry of Defence of the State of Israel regarding Defence and Military cooperation, signed in Paris on 13 June 2016;

HAVING REGARD TO the Agreement of Military Cooperation between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the United Arab Emirates, signed on 12 March 2007;

HAVING REGARD TO the Memorandum of Understanding between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of India, signed in New Delhi, on 07 December 1998;

ACKNOWLEDGING the participation of their Armed Forces in LIVEX/INVITEX Exercise 'INIOCHOS 25' (hereinafter referred to as the 'Exercise' or 'INIOCHOS-25' or 'INH-25' or 'INH 25'), to be hosted in Greece by the Hellenic Air Force;

ACCEPTING that INH-25 is a National air LIVEX/INVITEX Exercise, with multi-National participation;

DESIRING to establish the rules and principles applicable during the execution of the Exercise, which will take place in the territory of the Hellenic Republic including its national airspace, and in international airspace within the ATHINA FIR/HELLAS UIR, which is under the responsibility of the Hellenic Republic, in several periods between 31 March and 11 April 2025 and the need to regulate Host Nation Support for the Exercise;

HAVE AGREED TO THE FOLLOWING:

SECTION 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Technical Arrangement (TA), its Annexes and its follow-on documents, the following definitions and abbreviations will be applied:

1. "INH-25": It is a Live with Invited Forces Exercise (LIVEX/INVITEX) which will take place in the territory of the Hellenic Republic, on the land, sea and airspace, and in international airspace within the ATHINAI FIR/HELLAS UIR, which is under the responsibility of the Hellenic Republic, between 31 March and 11 April 2025. It is a mid-size Air Exercise (AIREX) in which Andravida Air Force Base, Greece, is being used as the main operating Air Base.
2. "Force Protection" (**FP**): The measures and means to protect and to minimize the vulnerability of personnel, facilities, equipment material, operations, and activities, relating to the execution of the Exercise, from threats and hazards in order to preserve freedom of action and operational effectiveness thereby contributing to INH-25 success.
3. "Host Nation" (**HN**): The Hellenic Republic.
4. "Host Participant" (**HP**): The Ministry of National Defence of The Hellenic Republic
5. "Host Nation Support" (**HNS**): The civil and military assistance rendered by the HN to the Visiting Forces (VFs) for the purpose of participating in the Exercise. The HNS begins with the entry of the VF into the territory of the HP and continues until the VFs have left the territory.
6. "Note of Accession" (**NOA**): SP's NOA indicates its willingness to respect and operate consistent with the TA to fully accept its provisions or to state any reservations.
7. "Sending Nation" (**SN**): The Nation of Origin of the Sending Participant for the purpose of taking part in INH-25.
8. "Sending Participant" (**SP**): Any Party of this TA which deploys a VF on the territory of the HN in order to participate in the Exercise.
9. "Statement of Requirements" (**SOR**): The document prepared by a SP detailing the forces, the equipment to be deployed and the related facilities, supplies and services required to support VF operations. The SOR details specifically the standards, type, level and methods of support needed for each SP, including reimbursement and other site-specific administrative procedures, necessary to access HNS (rendered by the HP), civilian agencies and/or contractors.
10. "Third Party" (**TP**): Any State, Government or other entity or person not participating in the "Exercise".
11. "Visiting Forces" (**VF**) or Detachment: All military components of a SP's Forces, including all personnel, animals, materiel, and provisions, together with any civilian components deployed on the HN's territory for the purpose of participating in the Exercise. The term also includes all ships, aircraft, vehicles, stores, equipment, ammunition (except nuclear, radioactive, chemical and biological materials) and provisions, as well as all air, land and sea lift movement resources, together with their support services including contractors required to deploy or support the VF.

SECTION 2

PURPOSE AND FORCES

1. The purpose of this TA, its Annexes and its follow-on documents is to describe the concept of HNS provision to VFs deployed within the territory of the HN in order to participate in INH-25 (fully or partially)¹. In addition, this TA sets out the detailed procedures and general requirements regarding the provisions of HNS by the HP to the VF throughout its participation in INH-25.
2. For training purposes other designated Hellenic Air Force Bases can be used. The provisions of this TA will also apply to the VFs deployed in INH-25 and operating from HAF Bases other than Andravida (LGAD) Air Force Base, after approval by the HP.
3. The main objective of INH-25 is to provide to all Participants advanced training in a highly realistic simulated combat environment, enhancing synergy and interoperability of the Allied Forces. Details regarding Exercise area, Battle Rhythm, participations (assets and personnel) will be detailed in the respective Exercise Operations Order (EXOPORD).
4. INH-25 is comprised of the following events and/or phases:
 - a. Main Planning Conference (MPC) & SITE SURVEY (SiSu): 15th, 16th of Jan 25
 - b. Final Coordination Conference (FCC): 19th, 20th of Feb 25
 - c. Exercise Planning Phase: 24th of Feb – 07th of Mar 25
 - d. Exercise Execution Phase 31st of Mar – 11th of Apr 25
 - e. Host Base: 117 CW {Andravida AFB (ICAO code: LGAD)}
 - f. Supporting Airbases:
 - (1) 116CW {Araxos AFB (ICAO code: LGRX)}
 - (2) MY FOB Aktion (ICAO code: LGPZ)
5. SP's detachments, accordingly consist of:
Number of Aircraft (A/C) and Number of Personnel (PAX)
 - a. The Spanish Air Force (SPAF): 6 x F-18, PAX TBD
 - b. The French Air and Space Force (FASF): 6 x M-2000, PAX TBD
 - c. The Italian Air Force (ITAF): 6 x TORNADO, PAX TBD
 - d. The Polish Air Force (POL AF): 6 x F-16, PAX TBD
 - e. The Qatar Emiri Air Force (QE AF): 6 x F-15, PAX TBD
 - f. The United Arab Emirates Air Force (UAE AF): 6 x M-2000/9, PAX TBD
 - g. The Montenegrin Air Force (MNE AF): 1 x B-412, PAX TBD
 - h. The Cypriot National Guard (CNG): PAX TBD
 - i. The Israeli Air Force (IDF): 1 x G-550, PAX TBD
 - j. The Slovenian Air Force (SVN AF): 2 PC-9M, PAX TBD

¹ The term "Partially" describes the participation in specific time frame, event or Exercise Phase

k. The Indian Air Force (IAF): 4 x SU-30, PAX TBD

SECTION 3

EXECUTION OF HNS

1. This TA will be followed by the SOR declared by a SP, in coordination with the HP, which details its requirements.
2. Each SP will be responsible for providing the necessary resources needed for the smooth and uninterrupted participation in the Exercise. During the Exercise Preparation Phase (EPP) every SP will follow the HN planning process and provide the SN its own SOR. The Hellenic Air Tactics Centre (HATC) will process the request in order to finalize the Host Nation Support (HNS) by delivering the "Agreed SOR". In detail:
 - a. HAFGS/A3, will co-ordinate and facilitate logistics, movement, transportation, medical, infrastructure and service support requested by the SPs within limitations established in this TA based on the SOR(s).
 - b. HNS will be coordinated by the Core Planning Team of the HATC during the Exercise planning conferences (Main Planning Conference - MPC, Final Coordination Conference - FCC). Thus, once all requirements have been identified, the HP will provide the accepted-agreed services and commodities.
3. Each SP will be responsible for identifying and notifying its Force Protection (FP) requirements to the HATC Core Planning Team. The HP will inform the SP of its proposed FP measures and restrictions. SPs will not be permitted to guard/secure its own VFs with armed guards.
4. During MPC but not later than FCC, all of the abovementioned issues will be conclusively arranged.
5. The HP will provide all possible assistance for the provision of HNS within limits established by standing arrangements and this TA. The availability of such support is clarified in the SOR.
6. The final SOR will be signed by the Commander of the Hellenic Air Force Air Tactics Center (HATC Commander) as Exercise Director (EXDIR of "INH-25") and the Commander of each VF. It will be signed in two copies, one for the HP and one for the corresponding SP.

SECTION 4

GENERAL RESPONSIBILITIES

1. HP:

- a. Will provide each SP with the support required, within the limits of existing capacity and availability, while the SP will confirm that the SOR mentions the type, quantity and quality of support requested. Any differentiation or discrepancies of the HNS during INH-25 will be identified on site and the HP will make every possible effort to fulfil them.
- b. Will provide all the necessary administrative and financial records/statements for the reimbursement for all the commodities – materials - services provided to the VFs by the HP, and will be available for audit, as necessary.
- c. Will co-ordinate HNS, including site surveys.
- d. Will take the necessary measures to assist the VF integration in the use of airport facilities and infrastructure so as to ensure deployment, in-processing, entry, departure, temporary staging, and redeployment of the VFs.
- e. Will provide facilities and services as outlined in the SOR in accordance with the provisions of Article 5 (Financial Provisions).

2. SP:

- a. Will participate in the HNS process.
- b. Will provide the HN with any supplementary information, not contained in this TA, necessary for HNS planning, as soon as possible, when requested.
- c. Will identify HNS requirements through the submission of a detailed SOR.
- d. Will reimburse the HP for any support received in accordance with the provisions of this TA and the SOR.
- e. Will respect and follow HP health, safety, environmental and agricultural laws, regulations and procedures that have been identified for operational sites, as well as any HP laws and regulations for the storage, movement, or disposal of hazardous materials or munitions.
- f. Will submit revised HNS requirements, as soon as practical and not later than 10 days prior to the Final Coordination Conference (FCC).
- g. Will comply with HP prerequisite provisions for receiving HNS.
- h. Will submit an ICAO Flight Plan (FPL) for all flights prior to operating within ATHINA FIR/HELLAS UIR under this TA.
- i. SPs will be responsible for ensuring that their personnel are fit in terms of health for the participation in INH-25 and that they do not have any physical or personal issues in this context.
- j. Strategic medical evacuation and personal protective equipment will be the SP responsibility.

SECTION 5

COMPETENT AUTHORITIES

The competent authorities responsible for the implementation of this TA:

- a. For the HP: The Hellenic Air Force (HAF).
- b. For the SPs:
 - 1) The Spanish Air Force (SPAF)
 - 2) The French Air and Space Force (FASF)
 - 3) The Italian Air Force (ITAF)
 - 4) The Polish Air Force (POL AF)
 - 5) The Qatar Emiri Air Force (QE AF)
 - 6) The United Arab Emirates Air Force (UAE AF)
 - 7) The Montenegrin Air Force (MNE AF)
 - 8) The Cypriot National Guard (CNG)
 - 9) The Israeli Air Force (IDF)
 - 10) The Slovenian Air Force (SVN AF)
 - 11) The Indian Air Force (IAF)

SECTION 6 FINANCIAL PROVISIONS

1. Financial Guidelines

a. General.

- 1) All bills for contracts, claims, and payments will be in HN currency (EURO).
- 2) The SP will reimburse HP for the provided HNS according to the provisions of this TA and based on the relevant SOR as requested by the SP.
- 3) The SPs will reimburse the HP for all mutually accepted supplies and services rendered by the HP, other than those that will be provided at no cost. While the terms of payment will be decided upon in advance, the costs will be according to the rates valid at the time of the provision of support. Reimbursable support and services will be specifically detailed in the SOR or are detailed in other individual orders for supplies or services.
- 4) Any equipment loaned to VFs by the HP, will be returned prior to re-deployment. Damaged loaned items will be reported to the HP at the time of damage. The reimbursement for repair or replacement costs will be estimated by the HP and be refunded by the SP. The aforementioned procedure is not applied to the SP, to which the NATO SOFA applies.
- 5) The SPs will be responsible for coordination, legal arrangements and payment towards Third Party suppliers or service providers.
- 6) Detailed financial and budget arrangements are specified based on the SOR or individual order for supplies or services. All accounts are settled in accordance with the provisions established in this TA.
- 7) The SPs will be responsible to cover the VF personal expenses during the deployment, such as international travel expenses, salaries, and daily allowances.
- 8) The use of equipment, services, facilities provided by the HP regarding military resources (Air Force, Army or Naval Installations or Bases) will be free of charge.
- 9) The SPs will be responsible to pay for any support provided by commercial or civil sources.
- 10) The HNS, granted to the SP, will be reflected in the SOR. The SP will provide HP the financial Points of Contact (POCs) details and the precise means/method of payment/reimbursement.
- 11) The HP will be responsible for the documentation/invoices of the expended funds on behalf of the SPs.
- 12) Should a SP cancel its participation in the Exercise, after the HP has expended funds to furnish the support in accordance with the SOR, this SP will be responsible to reimburse HP for all costs incurred up to the time of the receipt of such notice of termination, unless the cancellation is due to force majeure.
- 13) Either the whole of INH-25 or a part of it can be cancelled by the HP. If a SP has expended funds for supporting the deployment (in accordance with the

SOR), the HP will reimburse the SP for all costs incurred up to the time of receipt of the notice of INH-25 termination, unless the cancellation is due to force majeure.

- 14) The SPs will not be charged by the HP for:
 - a) Flights or usage of training assets (such as ranges and airspace) during the Exercise.
 - b) Ground services and use of equipment, provided by the HP for aircraft (A/C) maintenance and operations, excluding any provided consumables, for which the HP will be reimbursed at SPs cost, in accordance with this TA
- 15) Any additional/emerging costs apart from the aforementioned, will be commonly agreed by the HP and SPs.

b. Payment and Reimbursement Procedures.

- 1) Payment for equipment or services will be conducted by one or several of the following means:
 - a) Prepayment by the SPs
 - b) According to the applicable Annexes
 - c) The SPs will provide their own required quantities of hydraulic fluid and engine oil. If requested, oil analysis can be provided by HP laboratories, free of charge.

c. Medical Financial Arrangements

Medical arrangements will be in accordance with the relevant SOFA or any other applicable bilateral agreement or arrangement. In case there is no relevant SOFA or applicable agreement/arrangement, the following provisions apply:

- 1) In-Base emergency medical services and use of military transport, where available, are free of charge.
- 2) All persons deployed to HN territory will arrange an appropriate health insurance prior to their arrival in order to cover possible hospitalization costs.
- 3) Where assistance in transferring injured personnel to a hospital of SP's choice with HP assets, is requested by the Detachment Commander or any SP Officer, this SP will accept the responsibility for reimbursement of the related cost.
- 4) The Detachment personnel will have free access to emergency medical care (Role 1) provided in-base by the HP.
- 5) Medical services beyond Role 1: The SP will pay the HP for emergency evacuation by civil medical assets (ambulances) as well as medical care extended to its personnel at local civilian facilities.
- 6) In the event of an emergency medical transportation of injured personnel to a civilian HP hospital using assets other than the dedicated HP military medical system, the SP will accept to reimburse the provider, for all provided transportation cost.

- 7) Costs for blood transfusion, medical materials, equipment or services obtained from commercial/civilian sources, will be covered in accordance with the applicable procedures for the respective service provider.

2. Contractual Guidelines

- a. The SPs will be authorised to contract directly for commercially-provided goods and services, and will normally have the primary responsibility for the execution of such contracts/purchases.
- b. Goods and services provided by the HP to the SPs on a reimbursable basis will be documented in the SOR and an additional contract is not required.

SECTION 7

LEGAL PROVISIONS

1. **Discipline**

Subject to specific provisions in accordance with the respective Annexes of this TA: The SPs' personnel are subject to the disciplinary authority of their Commanding Officer.

2. **Jurisdiction**

Subject to specific provisions in accordance with the respective Annexes of this TA:

- a. The SPs' personnel will fully respect and comply with the laws of the HN.
- b. The authorities of the HN have a non-exclusive right to INH-25 national jurisdiction over the SPs' personnel in accordance with HN law.
- c. Any legal matter will primarily be treated by consultation between the Participants.

3. **Air Traffic Services / Diplomatic Clearance**

In accordance with AIP (Aeronautical Information Publication)/MAIP (Military Aeronautical Information Publication Greece), the VFs may conduct flights and other air manoeuvres in the context of the Exercise, within ATHINAI FIR/HELLAS UIR, only after having been granted the necessary permission from the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic (for National Airspace) and from the appropriate ANSPs. In particular, the SPs will apply through normal diplomatic channels to receive permission (Diplomatic Clearance) to enter into the National territory of the HN, no later than 20 working days prior to the planned deployment. Additionally, a Flight Plan (FPL) will be submitted for all flights prior to operating within ATHINAI FIR/HELLAS UIR.

4. **Security**

Subject to specific provisions in accordance with the respective Annexes of this TA:

- a. The HP will be responsible for the physical security of facilities, personnel, equipment and aircraft of the SPs, whilst they are in the HP Base.
- b. In the context of this paragraph, all Participants will designate Security Officers, to inform and consult each other on security issues, under the guidance and responsibility of the HP's Security Officer.
- c. No later than thirty (30) days prior to the beginning of the Exercise, the SP will provide to the HP an official roster, listing the name, rank, and passport number of all members of the VF. The HP will issue Security ID cards for all personnel, to all the members of the VF, in accordance with the aforementioned roster. Security ID cards are used to authorize access to training areas and military units, used during the Exercise.
- d. The VFs entering or leaving the territory of the HN by military aircraft (including chartered civil aircraft), ship, train, or car will not be allowed to carry personal weapons and any kind of ammunition - explosives.

5. **Force Protection (FP)**

Subject to specific provisions in accordance with the respective Annexes of this TA:

- a. Responsibilities

The HP coordinates the FP measures, means and responsibilities. This will involve SPs' counterpart representatives.

b. Assumptions

- 1) The HP will be primarily responsible for FP.
- 2) No FP measures will in any way contravene HP Laws and Regulations.

c. Force Protection Measures

- 1) All taken measures are intended to minimize the vulnerability of personnel, facilities, equipment and activities to any threat and to preserve freedom of action and the operational effectiveness of the Force.
- 2) The HP will allow upon request the presence of SPs' unarmed security personnel in the vicinity of the SP aircraft and in the vicinity of dormitories, at all times.
- 3) Details regarding the FP methods will be published in the EXOPORD.
- 4) SPs' FP personnel will adhere to the instructions of the HP FP personnel and cooperate, in case of any related issue.

6. **Environmental Protection**

All the relative information of the applicable national/domestic environmental rules or standards, are included in the EXOPORD and will be respected during the course of the Exercise. The VFs will comply with these HN environmental standards. Damage caused by failure to comply with the standards so notified, will be remedied by the Participant causing the damage.

7. **Investigation of Accidents**

Subject to specific provisions in accordance with the respective Annexes of this TA:

- a. In case of an Air accident/incident involving an aircraft or helicopter of the SP, in ATHINAI Search & Rescue Region (SRR), which coincides with ATHINAI Flight Information Region (FIR) as it is defined in AIP GREECE and has consequences to civilian and military personnel or property, the responsibility for conducting the safety investigation will be delegated accordingly to the HP Air Accident Investigation and Aviation Safety Board (AAIASB) and to the Hellenic Air Force with the participation of the SP.
- b. Whenever a military aircraft or helicopter of a SP is involved in an accident/incident, the HP military police will be responsible for securing the accident/incident site supported by civil emergency or security services if required.
- c. In case of accidents and/or incidents caused by the SP personnel and involving solely the equipment (aircraft, devices, weapons etc.), property, facilities and personnel of the same SP, the responsibility for conducting the safety investigation will be delegated to this SP.
- d. The findings/report of any investigation will remain confidential and privileged, as well as in all criminal, administrative, civil or any other procedures of any kind.
- e. In case of any accident or incident involving assets of two or more Participants (where at least one of them is a non-NATO Member State), the safety investigation will be conducted by a Joint Accident Investigation Board (including members from all involved Participants) taking into account all relevant bilateral or multilateral

agreements or arrangements in force. In case of absence of such agreements or arrangements, the relevant national legislation of the HN will be applicable.

8. Search and Rescue

The Search and Rescue (SAR) service in Greece is provided by the HP, who has organized the Aeronautical and Maritime Search and Rescue Services, respectively and make the necessary facilities available.

In order to ensure the closest practicable coordination between aeronautical and maritime SAR services, so as to provide for the most effective and efficient SAR service within the Search and Rescue Region (SRR), the Aeronautical and Maritime Rescue Coordination Centers (RCCs) have been co-located, to operate as a Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) PIRAEUS.

The Joint Rescue Coordination Centre PIRAEUS is located in Piraeus city and is operating on a 24hour basis, staffed with experts from the Hellenic Air Force and the Hellenic Coast Guard.

The HP is responsible for providing SAR service within Piraeus Search and Rescue Region (PIRAEUS SRR) which coincides with ATHINA FIR/HELLAS UIR, established by the 1952 and 1958 ICAO Regional agreements approved by the ICAO council and is depicted in the ATS charts incorporated in the ICAO Doc 7754 - Air Navigation Plan, European Region.

Detailed provisions in accordance with AIP GREECE and INH-25 EXOPORD. For NATO and PfP Nations (as per ratification) ATP-10D applies as well.

9. Claims

Claims between NATO states will be dealt in accordance with the Article VIII of the NATO SOFA. Claims between a NATO state and a PfP state will be dealt in accordance with Article I of the PfP SOFA and the Article VIII of the NATO SOFA. Claims between non-NATO states as well as claims between NATO States and non-NATO/non-PfP states, will be dealt in accordance with the applicable agreements between these states. Claims not covered by any agreement will be processed and adjudicated in accordance with HN law, with direct payment as follows:

- a. In case of damages to property, injuries or death of a member of the personnel of any Party or Third Party during the Exercise, the Parties will settle any appropriate actions, including Third Party claims occurring on the HN territory.
- b. In case of damages to property, injuries to or death of a member of the personnel of any Participant or Third Party during INH-25 as a result of the actions of a Participant, this Participant will be responsible to pay in regard to claims filed due to damages, injuries or death caused in the HN territory as a consequence of acts or omissions of its personnel or under its responsibility.
- c. Each Participant will bear damages caused to its property, equipment or personnel incurred as a result of its fault or its negligence during INH-25 under this TA.

10. Security and Protection of Information

Subject to specific provisions in accordance with the respective Annexes of this TA:

- a. All information characterized as classified at the national level, will be transmitted or created for the purpose of this TA will be used, stored, handled, transferred and protected in accordance with international security agreements or agreements

between the Participants of the exercise and in accordance with the national regulations of each Participant in the exercise, which regulate the area of the protection of classified information.

- b. No exchange of classified information will take place between two Participants, if no Security Agreement between those Participants is in effect.
- c. The Participants will ensure that classified information or material exchanged or generated pursuant to this TA is protected from further disclosure and is not released to any Third Party without the prior written consent of the producer (originator) of the secret information.
- d. All VFs' personnel will comply with the security regulations of the HP. The Participants will ensure that any information or material disclosed or made available to visitors will be treated in accordance with the provisions of this TA.
- e. Any disclosure or publication of information regarding the activities under this TA will be approved in advance by all Participants.
- f. The maximum classification of information in the Exercise network is "EXERCISE RESTRICTED" and will be releasable "ONLY TO INH-25 PARTICIPANTS".
- g. Exercise Network is not allowed to get connected to the Public Internet by any mean.

11. ATM (Air Traffic Management) procedures

Subject to specific provisions in accordance with the respective Annexes of this TA:

- a. All flights outside the Exercise's segregated areas, within ATH FIR/HELLAS UIR, will fully comply with relevant AIP Greece provisions. For this reason, a prior notice is required via submission of an FPL to the appropriate GRC ATS Agency before operating within ATHINA FIR/HELLAS UIR.
- b. All flights inside the Exercise's segregated areas, will fully comply with EXOPORD (Exercise Operation Order), Training Rules and Special Instructions (SPINS) issued by the Officer Commanding the Exercise (OCE) and the EXDIR. The HP will provide all the necessary documents before the Mission Planning Phase. Additionally, the HP will conduct familiarization briefings after the deployment of the VF and before the Exercise Execution Phase, to clarify the relevant procedures and provide continuous support at all times if requested.

12. LINK-16 Procedures

Subject to specific provisions in accordance with the respective Annexes of this TA:

- a. LINK-16 activity within ATHINA FIR/HELLAS UIR will take place in accordance with GRC Frequency Clearance Agreement (FCA). This is the sole document that all JTIDS/MIDS users operating/transmitting within ATHINA FIR/HELLAS UIR have to comply with. This document is available on the internet.
- b. The Joint Greece LINK-16 Standard Operating Procedures (JGRC L16 SOP) document is the unique reference document for JTIDS / MIDS users and those responsible for the planning and execution of LINK-16 operations within the ATHINA FIR/HELLAS UIR. This document is available on the internet.
- c. Digital Control of the LINK-16 equipped assets will take place in accordance with INH-25 OPTASK LINK parameters and the respective coordination briefings.

- d. HN has limited capability for supporting LINK-16 communication in MIDS LVT BU2/JTRS. In case that a crypto key is required for use in MIDS LVT BU2/JTRS, SP should submit a request to HP. Then HP will provide the request to the appropriate CONAUTH for the approval of using these crypto keys.
- e. If a SP needs to use LINK-16 network with MIDS Terminal (BU2/JTRS), that SP will follow the instruction of GRFCA Agreement. It is highlighted that it is not possible to operate the aforementioned Terminal, commercially within ATHINAIFIR/HELLAS UIR.

13. Applicable Law in case of conflict between Legal Provisions

- a. This TA consists of the main Part and its Annexes. The main part of the TA will apply to all Participants and will cover all subjects of mutual concern. Furthermore, this TA includes a specific Annex for NATO members participating in INH-25 and additional Annexes, with provisions specific to the other friendly (non-NATO) Participants participating in INH-25.
- b. In the event of a conflict between this TA and a SOFA or other relevant/bilateral/multilateral agreement governing the relations between the Participants, the SOFA or the relevant/bilateral/multilateral agreement will prevail.
- c. In the event of an incident between the HP and a SP or between two or more SPs and in case no SOFA or other relevant agreement applies, the relevant provisions of the main part of this TA will apply.

14. Mortuary Affairs

The death of a member of the Detachment will be certified in accordance with the applicable national legislation of the HN, by an authorized physician. The HP will notify the SP of the death of the member of the Detachment as soon as possible. It will forward a copy of the death certificate to the competent authorities of the SP as soon as possible. The competent authorities of the State of the SP may dispose of the body as soon as authorization has been notified to them by the competent authority of the State of the HP. Transport of the body will be carried out in accordance with the national legislation of the HP.

SECTION 8

SUPPLIES AND SERVICES

1. Each SP will identify HNS requirements to the HP through the submission of a detailed SOR to the HP. The HP will provide logistic support and services as requested by the Participants in the SOR, considering National requirements, necessities and/or actual availability. In order to achieve a timely fulfillment by the HP, the SORs will be discussed and agreed during MPC and provided to the HP NLT ten (10) days before the FCC.
2. After request and consent by the HP, the VFs are allowed to use communication devices in-Base in accordance with the HP Security Regulations. The SP personnel will respect Base regulations concerning the use of such devices, as directed by the HP from the time of deployment until the re-deployment of its own Forces.
3. The HP will provide the SPs the following supplies and services free of charge, according to the availability:
 - a. Emergency medical treatment and emergency dental care, in military facilities;
 - b. In-Base Medical assistance will be provided by the HP to the Members of the Detachment in the same conditions as those applicable to Hellenic military personnel;
 - c. Assistance will be provided by the HP in order to facilitate contacts with Hellenic civilian medical services (personnel or facilities);
 - d. In-Base landline communication, Exercise network access and radio frequencies (A/A, A/G, G/G) to facilitate VF operations;
 - e. Military loading and unloading of equipment including qualified operators to support arrival and departure process;
 - f. Aerospace ground equipment (AGE) for the Exercise period;
 - g. Guarded facilities-space for the temporary storage of equipment;
 - h. Military safeguarding for the deployed aircraft;
 - i. Exercise maps;
 - j. Usage of rest and recreation facilities (sport facilities, social event facilities, etc.);
 - k. Assistance in obtaining the diplomatic clearances, whenever a participating aircraft needs to be replaced for any reason during the Exercise;
 - l. Exercise network Computers and/photocopying machines usage;
 - m. Ground emergency services (firefighting services, cranes, etc.). Prior to the beginning of the Exercise flight activity, including Familiarization Flights, HP and SPs will brief and coordinate their rescue and emergency teams regarding the emergency procedures and the relevant details concerning SPs' aircraft;
 - n. The use of available CO2 fire extinguishers for the A/C;
 - o. Runway and magnetic Sweepers for surface clean-up to protect aircraft by the foreign object damage (FOD) danger;
4. Upon request, HP, in support of the SPs will co-ordinate, arrange and realize the provision of the following supplies and services on a reimbursement basis:

- a. Use of the military facilities and areas for Exercise-related purposes as agreed in the SOR.
 - b. Commercial voice and data communication lines for purposes not directly related to the Exercise;
 - c. Rental of additional to the provided office equipment or means, such as copiers/ printing and ADP equipment and office supplies;
 - d. Industrial gas and compressed air devices;
 - e. Petroleum, Oil and Lubricants (POL) products;
 - f. Catering services, food, bottled water and beverages;
 - g. Dining hall services (reimbursement at the messing facility);
 - h. Medical treatment other than as provided by the HP under Art 5.1.c (1).;
 - i. Supplies and services as requested in the SOR;
5. If the requested support cannot be provided, the HPs will inform the VF in advance.
 6. The requested support is assessed by the HP and provided, after considering the national laws, regulations, operational requirements, existing priorities, and available resources.
 7. The charges for the provision of support services under this TA are determined in compliance with the HP Armed Forces regulations and rates valid at the time of the provision of support.
 8. Administrative fees are regulated in accordance with relevant agreements or arrangements between the HP and the VF, as described in the corresponding Annexes.
 9. Expenses for fuel will be regulated in accordance with relevant agreements or arrangements between HP and VF, as described in the corresponding Annexes.
 10. The HP will provide contracting guidance and assistance to the SPs upon request. All associated costs will be covered by the SP, raising the request.
 11. During preparatory and follow-up periods of the Exercise, military and civilian personnel of the SP may use the dining hall and recreation facilities in the same conditions as the HP personnel.
 12. In accordance with the SOR, the HP will provide facilities/buildings/areas to a VF in a safe and clean condition. Provided areas or buildings should be left in a proper condition after the departure or the Detachment. Damaged facilities or equipment repair cost is subject to reimbursement;
 13. **Accommodation**
The HP does not provide accommodation facilities to SPs' personnel during the exercise. Special provisions under any applicable bilateral agreements or arrangements between the HN and the SP will be applied.
 15. **Transportation**
 - a. The HP Security Forces coordinates the Base access and the traffic procedures of the SPs' rental vehicles, in accordance with rules and regulations of the HP Base. The SPs will notify the HP for the approximate number of rental vehicles, no later than 15 days before arrival, via a designated SPs' person responsible for the

vehicle management. The registration of the rental cars, based on the license plate and/or VIN number, will be conducted by the HP security personnel during in processing and upon arrival.

- b. The HP will provide to the SPs, without additional charges, special vehicles (trucks and forklifts) and qualified operators, upon availability. In case the HP cannot provide any aircraft towing service, the SPs will use their own resources for such service.
- c. Movement of the VFs within the Base is based upon the use of SP's rental vehicles - shuttle busses.
- d. The HP will grant authorization for 2 (two) properly identified SP's rental vehicles to access the flight-line in accordance with national and local regulations.
- e. In case the HP provides vehicles for transportation to a SP, the use cost is calculated solely on the basis of consumed fuel. The charges will be determined in compliance with HP Armed Forces regulations and rates valid at the time of the provision of support.

SECTION 9
HEALTH SPECIFIC PROVISIONS

1. The SP personnel will be responsible for complying with the HN applicable Health Protection Measures and Regulations or the Health Protection Measures applied in the Country of departure/origin.
2. A health and safety brief regarding the related applicable measures will be provided by qualified personnel right after the deployment.
3. All personnel participating in INH-25 will comply with the pandemic mitigation measures, according to the applicable HN and SP regulations.
4. In case of a pandemic outbreak among the Participants, the HN will immediately notify the Participating Forces, provide directions and manage the situation. In this case Detachment Commanders are responsible to notify the SP for his/her Detachment status.

SECTION 10
ACCESSION OF A NEW SP

1. Any New SP may participate in the Exercise, through the submission of a Note of Accession (NOA), in accordance with this TA as SP and of an appropriate SOR.
2. The accession of a new SP in INH-25 will proceed only after a relevant consultation between the Participants has taken place and it will be in accordance with the following procedure:
 - a. The accession of a new SP to the present TA is carried out on the basis of a NOA, signed by the new SP whereby the new SP commits to adhere to the provisions of the present TA and to the conditions that may be set by the other Parties.
 - b. The starting period of the NOA begins on the date of receipt of such notice by the HP.
 - c. The accession of the new SP among the SPs, is effective on the date of signature of this NOA by the HP. The HP will inform the SPs of this accession as soon as possible.
 - d. The template of NOA can be found in Annex G to this TA.
 - e. The accepted NOA will be signed by the Director of OPERATIONS (A' Branch) of the Hellenic Air Force General Staff (HAFGS) and the corresponding Commander of the Air Force of the new SP.

SECTION 11

FINAL PROVISIONS

1. This TA and its Annexes, will become effective on the date of their signature at least by the HP and one SP, subject to completion of any internal procedures, required for them to become effective. For any additional Sending Participant [...], this TA will enter into force from the date of the respective signature of the TA, subject to completion of any internal procedures required for it to become effective [...]. This TA will remain into effect until the last unit and/or personnel of the SPs have departed from the HN territory. However, only for financial purposes, the TA will remain into effect until the last payment for goods and services provided by the HP to the SPs has been completed under the provisions of this TA, and until the relevant authorities of the SPs have reimbursed the HP for the provided support, subject to the provisions of this TA and its supporting documents, if applicable.
2. All the aforementioned provisions of this TA will be applied also to the VFs deployed in INH-25 and operating from Hellenic Air Force Bases other than Andravida Air Force Base, after approval by the HP.
3. Any disputes concerning the interpretation and application of this TA will be resolved by consultations and in accordance with the applicable SOFA or other relevant agreements between the HP and the SPs or between SPs. Regarding disputes between the HP and the SPs or between two or more SPs which have no SOFA or other relevant agreement in place, any disputes will be resolved by consultations between the Participants concerned at the lowest possible level.
4. This TA, its Annexes and its follow-on documents, will be signed by all SP and provided to them in the form of original printed copy, written in the English language.
5. This TA may be amended by written notice issued by the Participants at least twenty (20) days prior to the start of INH-25. Any amendment will be valid only after written approval by all Participants and in accordance with par.1 of this article.
6. In case this TA is terminated, or any of the Participants withdraws, the Participants will initiate consultations to settle all mutual financial arrangements, claims, disputes, security issues and other possible areas of interest, arising due to the termination or withdrawal from this TA.
7. The end, denunciation or termination of this TA will not release the SPs from the execution of the responsibilities arising or contracted during the period of its application.
8. Withdrawal Clause: Any Participants can withdraw from INH-25 in accordance with the following procedure:
 - a. The withdrawing SP will issue a written notice and inform the HP about its intention to withdraw, at least one month prior to the start of INH-25. The withdrawing Participant will pay all the applicable costs that may incur directly as a result of this withdrawal.
 - b. The period of notice will begin on the date of receipt of Withdrawal notice by the HN/HP. The withdrawing Participant and the HN/HP will immediately consult each other to manage the effect of withdrawal in the most equitable terms possible.

For
The Ministry of National Defence of the Hellenic Republic

SIGNATURE

FIRST NAME, LAST NAME

Director of A' BRANCH-OPERATIONS, HAFGS

TITLE

DATE

ATHENS, 229 MESOGION AVENUE TGA-1010 PAPAGOU CAMP

LOCATION

For
The Ministry of Defence of The Kingdom of Spain

SIGNATURE

FIRST NAME, LAST NAME

TITLE

DATE

LOCATION

For
The Minister of The Armed Forces of The French Republic

SIGNATURE

FIRST NAME, LAST NAME

TITLE

DATE

LOCATION

**For
The Ministry of Defence of the Italian Republic**

SIGNATURE

FIRST NAME, LAST NAME

TITLE

DATE

LOCATION

**For
The Ministry of Defence of The Republic of Poland**

SIGNATURE

FIRST NAME, LAST NAME

TITLE

DATE

LOCATION

**For
The Ministry of Defence of The State of Qatar**

SIGNATURE

FIRST NAME, LAST NAME

TITLE

DATE

LOCATION

For
The Ministry of Defence of Montenegro

SIGNATURE

GOJEAN ĐUREKOVIĆ, CDE
FIRST NAME, LAST NAME

DEPUTY CS FOR PLANNING, OPERATIONS AND TRAINING
TITLE

DATE

LOCATION

For
The Ministry of Defence of The Republic of Cyprus

SIGNATURE

FIRST NAME, LAST NAME

TITLE

DATE

LOCATION

**For
The Ministry of Defence of The State of Israel**

SIGNATURE

FIRST NAME, LAST NAME

TITLE

DATE

LOCATION

**For
The Ministry of Defence of The Republic of Slovenia**

SIGNATURE

FIRST NAME, LAST NAME

TITLE

DATE

LOCATION

For
The Ministry of Defence of The Republic of India

SIGNATURE

FIRST NAME, LAST NAME

TITLE

DATE

LOCATION

For
The Ministry of Defence of the United Arab Emirates

SIGNATURE

FIRST NAME, LAST NAME

TITLE

DATE

LOCATION

<u>ANNEXES</u>	
Annex A	"NATO MEMBERS PARTICIPATION"
Annex B	"STATE OF ISRAEL PARTICIPATION" (Non NATO)
Annex C	"STATE OF QATAR PARTICIPATION" (Non NATO)
Annex D	"UNITED ARAB EMIRATES PARTICIPATION" (Non NATO)
Annex E	"REPUBLIC OF INDIA PARTICIPATION" (Non NATO)
Annex F	"TEMPLATE FOR NOTE OF ACCESSION (NOA)"

NATO MEMBERS PARTICIPATION

In addition to the aforementioned in the main part of the TA, the following are applicable only between NATO member Participants.

APPLICABLE DOCUMENTS

The Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, signed in London on 19 June 1951, (hereinafter referred to as "the NATO SOFA");

All NATO documents related to the conduct of INH-25 will be applicable to the provisions of this TA.

The following documents, indicatively, will be applicable to the provisions of this TA:

- a. MC 319: NATO Principles and Policies for Logistics
- b. MC 334: NATO Principles and Policies for HN Planning
- c. MC 334: NATO Principles and Policies for Host Nation Support
- d. MC 326: NATO Principles and Policies of Medical Support
- e. MC 336: NATO Principles and Policies for Movement and Transportation
- f. Guidelines for Operational Planning (GOP)
- g. C-M (2002) 49 dated 17 June 2002: Security within the NATO
- h. Applicable NATO Standardization Agreements (STANAG's):
 - 1) STANAG 1059: Letters Codes for Geographical Entities
 - 2) STANAG 2034: NATO Standard Procedures for Mutual logistic Assistance
 - 3) STANAG 2234: Allied Joint Doctrine for Host Nation Support
 - 4) STANAG 3101: Exchange of Flight Safety Information
 - 5) STANAG 3102: Flight Safety Co-operation in Common Ground/Airspace
 - 6) STANAG 3113: Provision of Support to visiting personnel Aircraft and Vehicles
 - 7) STANAG 3318: Aeromedical Aspects of Aircraft Accident and Incident Investigation
 - 8) STANAG 3531: Safety Investigation of Accidents/incidents involving Military Aircraft, Missiles and/or UAS
 - 9) STANAG 3552: Search and Rescue Manual / ATP-10(D)
 - 10) STANAG 3712: Aircraft Rescue and Fire-fighting Services-Identification Categories
 - 11) STANAG 3929: Evaluation Guide for NATO Crash/fire rescue Services
 - 12) STANAG 3971: Air-To-Air Refueling
 - 13) STANAG 7141: Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO-led Military Activities
 - 14) STANAG 7166: Allied Air Forces Doctrine for Logistics
 - 15) Applicable NATO STANAGs and Policy Directives for Logistics Support, Force Protection and Financial Reimbursement.

FINANCIAL PROVISIONS

a. Financial Guidelines

- 1) General.
 - a) For the purpose of the HNS provision for the Exercise, where procedures in accordance with STANAGs are cited, these apply to all Participants that are NATO members.
 - b) In general, procedures, as detailed in STANAG 2034, are applied as modified by provisions cited in applicable SOR.
- 2) Payment and Reimbursement Procedures.
 - a) STANAG 2034. (NATO Standard Procedures for Mutual Logistic Assistance) Settlement of expenditures between nations are made in accordance with STANAG 2034, unless otherwise stated in the applicable SOR.
 - b) STANAG 3113. (Provision of Support to Visiting Personnel, Aircraft and Vehicles). Details of those materials and services provided free of charge by the HP and those for which the SP are to pay, are prescribed in Annex A to STANAG 3113.
 - c) Payment for equipment or services will be conducted by one or several of the following means:
 - 1/ Prepayment by the SP;
 - 2/ Reimbursement in accordance with STANAG 2034.

LEGAL PROVISIONS

Legal considerations are dealt in accordance with the related provisions of the NATO SOFA and relevant specific bilateral agreements or arrangements. The following applies in more detail:

a. Customs

Customs declarations and manifesting requirements apply to the SPs' personnel, in accordance with the related provisions of the NATO SOFA.

b. Border Crossing

In accordance with the NATO SOFA, VFs are authorised to enter and depart the HN territory for the purpose of participating in the Exercise.

c. Environmental Protection

Damage caused by failure to comply with the standards so notified will be remedied by the Participant causing the damage or any possible claims will be settled in accordance with Article VIII of the NATO SOFA, NATO STANAG 7141 EP (Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO led Operations and Exercises), and other relevant agreements or arrangements.

d. Investigation of Accidents

Any air accident or incident involving assets provided under this TA will be subject to an investigation in accordance with the provisions of STANAG 3531 (Safety Investigation and Reporting of Accidents/Incidents Involving Military Aircraft, Missiles and/or UASs). A copy of the investigation report will be handed over to the SP. The same procedures

**ANNEX A to TA regarding
INIOCHOS-25 Exercise**

of the STANAG 3531 will also apply in case of an air accident or incident between the SPs and any other NATO member that is taking part in the same Exercise.

e. Legal Status

The status of VFs deployed in the territory of the HN with the purpose of participating in INH-25, including activities directly related to the pre-exercise deployment and post-exercise redeployment will be determined in accordance with the NATO SOFA and other agreements as may be in force between the HP and each of the respective SPs.

SUPPLIES AND SERVICES

Messing Facilities and Rations

The HP will coordinate and facilitate the use by the SPs' personnel of messing facilities and food rations while on Base, if requested. More specifically, the personnel of the VF will be provided with lunch and/or dinner, with a prior notice of two (2) weeks, and the payment of which will be done at sight (in euros). In case of no show of the personnel for each ordered meal without 72hrs prior notice, the SP is to reimburse the HP for the cost of the meal that was prepared.

STATE OF ISRAEL PARTICIPATION (Non NATO)

In addition to the aforementioned in the main part of the TA, the following are applied

APPLICABLE DOCUMENTS

The Principal Memorandum of Understanding between the Ministry of National Defense of the Hellenic Republic and the Ministry of Defense of the State of Israel, signed on 04 September 2011;

The Implementing Agreement between the Ministry of National Defense of the Hellenic Republic and the Ministry of Defense of the State of Israel, signed in Athens on 28 November 2023;

The Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the State of Israel regarding the Status of their Forces, signed on 19 July 2015;

The Arrangement between the Minister of Defence of the French Republic and the Ministry of Defence of the State of Israel regarding Defence and Military cooperation, signed in Paris on 13 June 2016;

FINANCIAL PROVISIONS

According to the aforementioned arrangements and as follows:

a. Fuel Consumed Materials

- 1) The HP will provide SP, subject to payment, jet fuel and other consumable materials. Fuel provided (litres) will be calculated and accepted by HP and SP at the end of INH-25 and will be written and signed by both sides POC's.
- 2) Both Participants accept a reimbursement model that compensates for jet fuel costs.
- 3) The price of fuel provided to the **IDF** in the Hellenic Republic will be calculated as follows:
 - a) Daily price of fuel according to Hellenic fuels market rate without taxes (VAT).
 - b) Relevant current VAT 24% and any other fees on all fuel price components.

Description	Units	Cost (€)	Remarks concerning pricing
JP8	Ltr	Approximately x	The price will be calculated as follows: ▪ Daily price of fuel according to Hellenic fuels market rate. ▪ Relevant current VAT 24% and any other fees on all fuel price components ▪ All administrative expenses of 10% on the above daily fuel price
Liquid Nitrogen	Ltr		
Liquid Oxygen	Ltr		

b. Payment Procedures

- 1) Any invoice of logistic support provided by the HP to the SP, which is subject to future reimbursement, will be routinely documented, using accepted invoices in English, in 2 (two) copies. These receipts will be signed by HP and SP officers designated for this purpose in advance.
- 2) The cost of goods and services obtained under this TA will be calculated based on the Euro value on the day of consumption.

ANNEX B to TA regarding
INIOCHOS-25 Exercise

- 3) At the end of the training activity, the above-mentioned officers (POCs) will review and validate the invoices collected during the Exercise. All payments for logistic support provided by HP, are to be executed within 90 (ninety) days of the submission of the formal invoices to the SP POC.
- 4) The designated points of contact (POCs) for invoicing and accomplishment of payments, respectively, will be:

a) For the HP:

- 1/ Reconcile and settle transactions under this TA is:

Support Branch Supply Directorate
Petroleum – Oil – Lubricants
Chief of Section

Tel.: +302106593741

Email: c74.hafgs@haf.gr

- 2/ Receive and disperse funds for Orders under this TA is:

Cpt (F) Apostolos LAZAKIS
Hellenic Air Force General Staff
Financial and Logistic Center/CDO 229, Messogion Avenue,
TGA-1010 Papagou Camp, 15561 Athens, GREECE
Tel.: +302106592915
Fax: +302106592935
Email: olka.hafgs@haf.gr

b) For the SP:

FILL IN YOUR CORRESPONDING DATA

- 5) Payments are made in Euros by money transfer.
- 6) The cost of obtained goods and services will be paid by the SP to the following bank account:

Bank of Greece / Head Office
Swift code (BIC): BNGRGRAA
IBAN: GR 1001000240000000023234479
(No: 2323447/9 HAFGS/FLC/CDO HEAD OFFICE OF THE BANK OF GREECE)
- 7) Goods and services to be obtained from public sector or private sector will be supplied through contracts to be signed directly by the SP with those contractors and suppliers.
- 8) At the request of the SP, the HP may assume a coordinating role to facilitate the contracts between the authorities of the SP and the contractors. The SP is solely responsible for the payment of the provided goods and services.

SUPPLIES AND SERVICES

Messing Facilities and Rations

According to MPC, FCC MINUTES and EXOPORD.

LEGAL CONSIDERATIONS

Are dealt in accordance with the provisions of section 7.

STATE OF QATAR PARTICIPATION (Non NATO)

**In addition to the aforementioned in the main part of the TA, the following are applied
FINANCIAL PROVISIONS**

According to the aforementioned arrangements and as follows:

a. Fuel Consumed Materials

- 1) The HP will provide SP, subject to payment, jet fuel and other consumable materials. Fuel provided (litres) will be calculated and accepted by HP and SP at the end of INH-25 and will be written and signed by both sides POC's.
- 2) Both Participants accept a reimbursement model that compensates for jet fuel costs.
- 3) The price of fuel provided to the **QE AF** in the Hellenic Republic will be calculated as follows:
 - a) Daily price of fuel according to Hellenic fuels market rate without taxes (VAT).
 - b) Relevant current VAT 24% and any other fees on all fuel price components.
 - c) All administrative expenses of 10% on the above daily fuel price.

Description	Units	Cost (€)	Remarks concerning pricing
JP8	Ltr	Approximately x	The price will be calculated as follows:
Liquid Nitrogen	Ltr		▪ Daily price of fuel according to Hellenic fuels market rate.
Liquid Oxygen	Ltr		▪ Relevant current VAT 24% and any other fees on all fuel price components ▪ All administrative expenses of 10% on the above daily fuel price

b. Payment Procedures

- 1) Any invoice of logistic support provided by the HP to the SP, which is subject to future reimbursement, will be routinely documented, using accepted invoices in English, in 2 (two) copies. These receipts will be signed by HP and SP officers designated for this purpose in advance.
- 2) The cost of goods and services obtained under this TA will be calculated based on the Euro value on the day of consumption.
- 3) At the end of the training activity, the above-mentioned officers (POCs) will review and validate the invoices collected during the Exercise. All payments for logistic support provided by HP, are to be executed within 90 (ninety) days of the submission of the formal invoices to the SP POC.
- 4) The designated points of contact (POCs) for invoicing and accomplishment of payments, respectively, will be:
 - a) **For the HP:**
 - 1/ Reconcile and settle transactions under this TA is:
Support Branch Supply Directorate
Petroleum – Oil – Lubricants
Chief of Section

Tel.: +302106593741
Email: c74.hafgs@haf.gr

- 2/ Receive and disperse funds for Orders under this TA is:

Cpt (F) Apostolos LAZAKIS
Hellenic Air Force General Staff
Financial and Logistic Center/CDO 229, Messogion Avenue,
TGA-1010 Papagou Camp, 15561 Athens, GREECE
Tel.: +302106592915
Fax: +302106592935
Email: olka.hafgs@haf.gr

b) For the SP:

FILL IN YOUR CORRESPONDING DATA

- 5) Payments are made in Euros by money transfer.
- 6) The cost of obtained goods and services will be paid by the SP to the following bank account:
- Bank of Greece / Head Office
Swift code (BIC): BNGRGRAA
IBAN: GR 1001000240000000023234479
(No: 2323447/9 HAFGS/FLC/CDO HEAD OFFICE OF THE BANK OF GREECE)
- 7) Goods and services to be obtained from public sector or private sector will be supplied through contracts to be signed directly by the SP with those contractors and suppliers.
- 8) At the request of the SP, the HP may assume a coordinating role to facilitate the contracts between the authorities of the SP and the contractors. The SP is solely responsible for the payment of the provided goods and services.

SUPPLIES AND SERVICES

Messing Facilities and Rations

According to MPC, FCC MINUTES and EXOPORD.

LEGAL CONSIDERATIONS

Are dealt in accordance with the provisions of section 7.

UNITED ARAB EMIRATES PARTICIPATION (Non NATO)

In addition to the aforementioned in the main part of the TA, the following are applied

APPLICABLE DOCUMENTS

The Agreement of Military Cooperation between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the United Arab Emirates, signed on 12 March 2007;

FINANCIAL PROVISIONS

According to the aforementioned arrangements and as follows:

a. Fuel Consumed Materials

- 1) The HP will provide SP, subject to payment, jet fuel and other consumable materials. Fuel provided (litres) will be calculated and accepted by HP and SP at the end of INH-25 and will be written and signed by both sides POC's.
- 2) Both Participants accept a reimbursement model that compensates for jet fuel costs.
- 3) The price of fuel provided to the **UAEAF** in the Hellenic Republic will be calculated as follows:
 - a) Daily price of fuel according to Hellenic fuels market rate without taxes (VAT).
 - b) Relevant current VAT 24% and any other fees on all fuel price components.
 - c) All administrative expenses of 10% on the above daily fuel price.

Description	Units	Cost (€)	Remarks concerning pricing
JP8	Ltr	Approximately x	The price will be calculated as follows:
Liquid Nitrogen	Ltr		▪ Daily price of fuel according to Hellenic fuels market rate.
Liquid Oxygen	Ltr		▪ Relevant current VAT 24% and any other fees on all fuel price components ▪ All administrative expenses of 10% on the above daily fuel price

b. Payment Procedures

- 1) Any invoice of logistic support provided by the HP to the SP, which is subject to future reimbursement, will be routinely documented, using accepted invoices in English, in 2 (two) copies. These receipts will be signed by HP and SP officers designated for this purpose in advance.
- 2) The cost of goods and services obtained under this TA will be calculated based on the Euro value on the day of consumption.
- 3) At the end of the training activity, the above-mentioned officers (POCs) will review and validate the invoices collected during the Exercise. All payments for logistic support provided by HP, are to be executed within 90 (ninety) days of the submission of the formal invoices to the SP POC.
- 4) The designated points of contact (POCs) for invoicing and accomplishment of payments, respectively, will be:
 - a) **For the HP:**

ANNEX D to TA regarding
INIOCHOS-25 Exercise

- 1/ Reconcile and settle transactions under this TA is:

Support Branch Supply Directorate
Petroleum – Oil – Lubricants
Chief of Section
Tel.: +302106593741
Email: c74.hafgs@haf.gr

- 2/ Receive and disperse funds for Orders under this TA is:

Cpt (F) Apostolos LAZAKIS
Hellenic Air Force General Staff
Financial and Logistic Center/CDO 229, Messogion Avenue,
TGA-1010 Papagou Camp, 15561 Athens, GREECE
Tel.: +302106592915
Fax: +302106592935
Email: olka.hafgs@haf.gr

b) For the SP:

FILL IN YOUR CORRESPONDING DATA

- 5) Payments are made in Euros by money transfer.
- 6) The cost of obtained goods and services will be paid by the SP to the following bank account:
- Bank of Greece / Head Office
Swift code (BIC): BNGRGRAA
IBAN: GR 1001000240000000023234479
(No: 2323447/9 HAFGS/FLC/CDO HEAD OFFICE OF THE BANK OF GREECE)
- 7) Goods and services to be obtained from public sector or private sector will be supplied through contracts to be signed directly by the SP with those contractors and suppliers.
- 8) At the request of the SP, the HP may assume a coordinating role to facilitate the contracts between the authorities of the SP and the contractors. The SP is solely responsible for the payment of the provided goods and services.

SUPPLIES AND SERVICES

Messing Facilities and Rations

According to MPC, FCC MINUTES and EXOPORD.

LEGAL CONSIDERATIONS

Are dealt in accordance with the provisions of section 7.

REPUBLIC OF INDIA PARTICIPATION (Non NATO)

In addition to the aforementioned in the main part of the TA, the following are applied

APPLICABLE DOCUMENTS

The Memorandum of Understanding between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of India, signed in New Delhi, on 07 December 1998;

FINANCIAL PROVISIONS

According to the aforementioned arrangements and as follows:

a. Fuel Consumed Materials

- 1) The HP will provide SP, subject to payment, jet fuel and other consumable materials. Fuel provided (litres) will be calculated and accepted by HP and SP at the end of INH-25 and will be written and signed by both sides POC's.
- 2) Both Participants accept a reimbursement model that compensates for jet fuel costs.
- 3) The price of fuel provided to the **IAF** in the Hellenic Republic will be calculated as follows:
 - a) Daily price of fuel according to Hellenic fuels market rate without taxes (VAT).
 - b) Relevant current VAT 24% and any other fees on all fuel price components.
 - c) All administrative expenses of 10% on the above daily fuel price.

Description	Units	Cost (€)	Remarks concerning pricing
JP8	Ltr	Approximately x	The price will be calculated as follows: ▪ Daily price of fuel according to Hellenic fuels market rate. ▪ Relevant current VAT 24% and any other fees on all fuel price components ▪ All administrative expenses of 10% on the above daily fuel price
Liquid Nitrogen	Ltr		
Liquid Oxygen	Ltr		

b. Payment Procedures

- 1) Any invoice of logistic support provided by the HP to the SP, which is subject to future reimbursement, will be routinely documented, using accepted invoices in English, in 2 (two) copies. These receipts will be signed by HP and SP officers designated for this purpose in advance.
- 2) The cost of goods and services obtained under this TA will be calculated based on the Euro value on the day of consumption.
- 3) At the end of the training activity, the above-mentioned officers (POCs) will review and validate the invoices collected during the Exercise. All payments for logistic support provided by HP, are to be executed within 90 (ninety) days of the submission of the formal invoices to the SP POC.
- 4) The designated points of contact (POCs) for invoicing and accomplishment of payments, respectively, will be:
 - a) **For the HP:**

- 1/ Reconcile and settle transactions under this TA is:

Support Branch Supply Directorate
Petroleum – Oil – Lubricants
Chief of Section
Tel.: +302106593741

Email: c74.hafgs@haf.gr

- 2/ Receive and disperse funds for Orders under this TA is:

Cpt (F) Apostolos LAZAKIS
Hellenic Air Force General Staff
Financial and Logistic Center/CDO 229, Messogion Avenue,
TGA-1010 Papagou Camp, 15561 Athens, GREECE
Tel.: +302106592915
Fax: +302106592935
Email: olka.hafgs@haf.gr

b) For the SP:

FILL IN YOUR CORRESPONDING DATA

- 5) Payments are made in Euros by money transfer.
- 6) The cost of obtained goods and services will be paid by the SP to the following bank account:
- Bank of Greece / Head Office
Swift code (BIC): BNGRGRAA
IBAN: GR 1001000240000000023234479
(No: 2323447/9 HAFGS/FLC/CDO HEAD OFFICE OF THE BANK OF GREECE)
- 7) Goods and services to be obtained from public sector or private sector will be supplied through contracts to be signed directly by the SP with those contractors and suppliers.
- 8) At the request of the SP, the HP may assume a coordinating role to facilitate the contracts between the authorities of the SP and the contractors. The SP is solely responsible for the payment of the provided goods and services.

SUPPLIES AND SERVICES

Messing Facilities and Rations

According to MPC, FCC MINUTES and EXOPORD.

LEGAL CONSIDERATIONS

Are dealt in accordance with the provisions of section 7.

TEMPLATE FOR NOTE OF ACCESSION (NOA)

Note of Accession to participate in Host Nation Support (HNS) and the financial and other responsibilities set up within the Hellenic Republic for INH-25.

The Ministry of National Defence of
Represented by.....

Having decided that its Armed Forces will participate in INH-25.

Desiring to participate in the arrangement with respect to HNS and the financial and other responsibilities of the HP and the other SPs, relating to the support of such Armed Forces during INH-25.

ELECTS TO PARTICIPATE IN, AND TO ABIDE BY, THE PROVISIONS ARRANGED IN:

The Technical Arrangement (TA) and its Annexes between The Ministry of National Defence of The Hellenic Republic, The Ministry of Defence of The Kingdom of Spain, The Minister of The Armed Forces of The French Republic, The Ministry of Defence of The Italian Republic, The Ministry of Defence of The Republic of Poland , The Ministry of Defence of The State of Qatar, The Ministry of Defence of Montenegro, The Ministry of Defence of The Republic of Cyprus, The Ministry of Defence of The State of Israel, The Ministry of Defence of The Republic of Slovenia, The Ministry of Defence of The United Arab Emirates and The Ministry of Defence of The Republic of India regarding the participation and the provision of HNS for INH-25, which commences on the 31st of March 2025 as follows:

As a SP for INH-25 planning, preparation and execution through the above-mentioned TA and Annex A (Annex A applicable only to NATO Members), [*Where reservations need to be stated, the following wording might be added to the sentence: "subject to the following reservations:" then list reservations if appropriate*]

For the Ministry of National Defence of theas SP:
.....
.....
.....

Date: